



INTERLIGNUM

*Jedinstveni Prospekt prve emisije dugoročnih korporativnih obveznica
javnom ponudom na Banjalučkoj berzi*



DECEMBER, 2021

SADRŽAJ

I SKRAĆENI PROSPEKT

A. UVOD SA UPOZORENJIMA.....	5
B. KLJUČNE INFORMACIJE O EMITENTU	5
C. SKRAĆENI FINANSIJSKI PODACI EMITENTA.....	6
D. KLJUČNE INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRJEDNOSTI KOJE SE EMITUJU	9

II FAKTORI RIZIKA

II.1 Faktori rizika Emitenta	12
II.1.1 Rizik likvidnosti.....	12
II.1.2 Rizik poslovne aktivnosti.....	13
II.1.3 Rizik više sile i neproizvodni rizici.....	14
II.2 Faktori rizika hartije od vrijednosti	14
II.2.1 Kreditni rizik	15
II.2.2 Tržište kapitala	15
II.2.3 Valutni rizik	16
II.2.4 Rizik likvidnosti obveznica.....	16
II.2.5 Rizik inflacije.....	16
II.2.6 Rizik procjene	17
II.2.7 Rizik naplate uslijed podređenostl duga.....	17

DOKUMENT O REGISTRACIJI ZA DUŽNIČKE HARTIJE OD VRJEDNOSTI

III.1 ODGOVORNA LICA, INFORMACIJE O TREĆIM LICIMA, STRUČNI IZVJEŠTAJI I ODOBRENJE NADLEŽNOG ORGANA	18
III.1.1 Lica odgovorna za podatke	18
III.1.2 Izjava odgovornog lica.....	18
III.1.3 Izvještaji stručnjaka	18
III.1.4 Izjave	19
III.2 OVLAŠĆENI REVIZOR	19
III.3 INFORMACIJE O EMITENTU	20
III.3.1 Istorija i razvoj Emitenta	20
III.3.2 Podaci o nedavnim događajima koji su specifični za Emitenta i u značajnoj mjeri relevantni za procjenu solventnosti Emitenta	21
III.3.3 Kreditni rejting	21

III.3.4	Informacije o bitnim promjenama finansijskih potreba Emitenta i strukturi finansiranja od završetka posljednjeg obračunskog perioda.....	21
III.3.5	Opis očekivanog načina finansiranja djelatnosti Emitent	21
III.4	PREGLED POSLOVANJA	23
III.4.1	Opis glavnih djelatnosti emitenta	23
III.4.2	Podatak o svim značajnim novim proizvodima i djelnostima Emitenta	23
III.4.3	Glavna tržišta na kojima Emitent konkuriše	23
III.5	ORGANIZACIONA STRUKTRA.....	24
III.6	TRENDOVI	25
III.6.1	Značajne negativne promjene poslovnih mogućnosti Emitenta	25
III.6.2	Opis svih značajnih promjena finansijskih rezultata Emitenta.....	25
III.6.3	Informacije o svim poznatim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta	25
III.7	PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI	25
III.8	RUKOVODEĆI I NADZORNI ORGANI	26
III.9	VLASNIČKA STRUKTURA.....	26
III.10	FINANSIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBAVEZAMA, FINANSIJSKOM POLOŽAJU TE DOBICIMA I GUBICIMA EMITENTA	27
III.10.1	Finansijski podaci Emitenta za 2019. i 2020. godinu (nekonsolidovani).....	27
III.10.2	Finansijski podaci Emitenta za 2019. i 2020. godinu (konsolidovani).....	43
III.10.8	Finansijski podaci Emitenta na dan 30.06.2021. godine.....	58
III.10.9	Izvještaj o obavljenoj reviziji	72
III.10.10	Sudski i arbitražni postupci	84
III.10.11	Značajna promjena finansijskog položaja Emitenta.....	84
III.11	DODATNE INFORMACIJE	84
III.12	ZNAČAJNI UGOVORI.....	84
III.13	DOKUMENTI DOSTUPNI NA UVID	85
IV	OBAVJEŠTENJE O DUŽNIČKIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI	
IV.1	KLUČNE INFORMACIJE	86
IV.1.1	Interes pravnih i fizičkih lica uključenih u ponudu.....	86
IV.1.2	Razlozi za ponudu i korišćenje sredstava.....	86
IV.2	INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI.....	87
IV.2.1	Opis vrste i klase hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude.....	87
IV.2.2	Propisi na osnovu kojih se hartije od vrijednosti emituju.....	87

IV.2.3	Karakteristike hartija od vrijednosti.....	87
IV.2.4	Prava koja proizilaze iz hartije od vrijednosti, uključujući i moguća ograničenja tih prava i pustupak njihovog ostvarivanja	88
IV.2.5	Pravo na prijevremeno dospijeće emisije.....	88
IV.2.6	Prijevremeni otkup obveznica	89
IV.2.7	Uslovi emisije	89
IV.2.8	Obezbeđenje plaćanja obveza proisteklih iz prve emisije	90
IV.2.9	Mjenice emitenta.....	90
IV.2.10	Upis založnog prava-hipoteke prvog reda	92
IV.2.11	Upis založnog prava nad akcijama u vlasništvu Emitenta.....	93
IV.2.12	Način i metode amortizacije i vremenski raspored plaćanja	93
IV.2.13	Podaci o prinosu i metode izračunavanja prinosa	95
IV.2.14	Načini na koji su zastupljeni vlasnici obveznica	96
IV.2.15	U slučaju novih emisija hartija od vrijednosti, očekivani datum izdavanja i izjava o rješenjima, ovlašćenjima i odobrenjima na osnovu kojih će hartije od vrijednosti biti emitovane ...	96
IV.2.16	Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti.....	96
IV.2.17	Podaci o poreskim obavezama u vezi sa hartijama od vrijednosti	96
IV.3	USLOVI JAVNE PONUDE	97
IV.3.1	Uslovi, statistički podaci o ponudi, očekivani rokovi i propisani postupak podnošenja ponude	97
IV.3.2	Uslovi koji se primjenjuju na emisiju.....	97
IV.3.3	Period trajanja ponude i opis postupka podnošenja zahtjeva za kupovinu	97
IV.3.4	Opis postupka mogućeg smanjenja upisa i postupka povrata viška iznosa isplaćenog podnosiocima zahtjeva	98
IV.3.5	Podaci o najmanjem i//ili najvećem iznosu zahtjeva za kupovinu	98
IV.3.6	Način i rokovi za uplatu i isporuku hartija od vrijednosti	98
IV.3.7	Način i datum javne objave rezultata	98
IV.3.8	Pravo preče kupovine hartija od vrijednosti, prenosivosti prava i postupak u slučaju neostvarenih prava upisa.....	98
IV.3.9	Plan distribucije i dodjele.....	99
IV.3.10	Određivanje cijene	99
IV.3.11	Provodenje ponude odnosno prodaja emisije i preuzimanje emisije	99
IV.3.12	Naziv i adresa svih platnih agenata i depozitarnih agenata.....	100
IV.4	UVRŠTENJE U TRGOVANJE I ARANŽMANI U VEZI SA TRGOVANJEM	100

IV.4.1	Podaci o uvrštenju emitovanih hartija od vrijednosti na berzansko tržište	100
IV.4.2	Podaci o ranije izdatim i uključenim hartijama od vrijednosti.....	100
IV.4.3	Podaci o licima koja su se obavezala da će djelovati kao posrednici u sekundarnom trgovanju	100
IV.4.4	Trošak uvrštenja hartija od vrijednosti	101
IV.5	DODATNE INFORMACIJE	101
IV.5.1	Savjetnici povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti.....	101
IV.5.2	Izvještaji i mišljenja trećih lica.....	101
IV.5.3	Kreditni rejtinzi dodjeljeni hartijama od vrijednosti ili Emitentu.....	101
PRILOZI:	102
Prilog broj 1.....		102
Prilog broj 2.....		102
Prilog broj 3.....		102

I. SKRAĆENI PROSPEKT

A. UVOD SA UPOZORENJIMA

OSNOVNI PODACI O EMITENTU

Vrsta hartija od vrijednosti, ISIN broj	Dugoročne korporativne obveznice, ISIN kod:
Puno poslovno ime:	Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu "INTERLIGNUM" Teslić
Skraćeno poslovno ime:	"INTERLIGNUM" d.o.o. Teslić
Sjedište i adresa:	Kninska br.21, Teslić
Matični broj:	01961705
Šifra djelatnosti:	31.02 Proizvodnja kuhinjskog namještaja
Registracioni sud:	Okružni privredni sud Doboј
MBS:	85-01-0200-09 (1-4574-00)
JIB:	44000082410000
Broj u registru emitentata	08-15-129/21
Telefon:	00387 53 431-596
Fax:	00387 53 431-597
E-mail:	office@interignum.net
Web:	www.interignum.net

AGENT EMISIJE

Poslovno ime:	BDD „MONET BROKER“ AD Banja Luka
Adresa:	Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka
Matični broj	11015239
Telefon:	00387 51 345-600
Fax:	00387 51 345-601
E-mail:	mail@monetbroker.com
Web:	monetbroker.com

ORGAN KOJI JE ODOBRILO DOKUMENT

Poslovno ime:	Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srbije
Adresa:	Vuka Karadžića br.6, Banja Luka
Telefon:	00387 51 218-362
Fax:	00387 51 218-361
E-mail:	kontakt@secrs.gov.ba
Web:	www.secra.gov.ba

Datum odobrenja Prospekt:

„Skraćeni prospekt je potrebno čitati kao uvod u prospekt. Investitor bi svaku odluku o ulaganju u hartije od vrijednosti trebao zasnivati na razmatranju prospeksa kao cjeline. Investitor može da izgubi dio ili cijelokupni uloženi kapital. Lica koja su sastavila skraćeni prospekt odgovaraju za naknadu štete ako skraćeni prospekt, uključujući i njegov prevod, dovodi u zabludu, ako je netačan ili nedosljedan u odnosu na druge dijelove prospeksa, ili ako ne pruža ključne informacije investitoru kada se čita sa drugim dijelovima prospeksa.“

B. KLJUČNE INFORMACIJE O EMITENTU

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu "INTERLIGNUM" osnovano je Odlukom o osnivanju 21.09.2002. godine u Tesliću, Ul. Kninska 21. Osnivanje Društva je upisano u sudske registre, u registarski uložak broj 1-4574-00, Rješenjem Osnovnog

suda u Doboju pod oznakom i brojem upisnika U/I-697/2002 od 05.11.2002. godine. Društvo u pravnom prometu sa trećim licima nastupa u svoje ime i za svoj račun samostalno, a u okviru registrovane djelatnosti.

Pravni oblik Emitenta: Društvo sa ograničenom odgovornošću;

Zakonski okvir: Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019).

Osnovni kapital Emitenta: 5.000,00 KM

JIB: 4400082410000

MB: 01961705

Pretežna djelatnost Emitenta: 31.02 *proizvodnja kuhinjskog namještaja*, a Emitent se bavi veleprodajom i maloprodajom kuhinjskog namještaja, prodajom iverice, pločastih materijala i podnih obloga.

Uprava Emitenta: Igor Simunović, direktor; Adresa: Tanaska Rajića bb. 74 270 Teslić.

Osnivač i vlasnik Emitenta: Stojko (Marinka) Petković, Adresa: Karađorđeva L-D, 74 270 Teslić.

Reviziju finansijskih izvještaja Emitenta za 2019. i 2020. godinu, kao i konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2019. godinu radila je revizorska kuća „BGD REVIZIJA“ d.o.o. Banja Luka, Ulica Branka Majstorovića br. 3, ovlašćeni revizor Marinković Nedeljko.

Reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja Emitenta za 2020. godinu izvršila je revizorska kuća „KONTAL“ d.o.o. za konsalting i usluge Banja Luka, Ulica Cara Lazara 9a, Banja Luka, ovlašćeni revizor Lužija Bojan.

C. SKRAĆENI FINANSIJSKI PODACI EMITENTA

Skraćeni bilans stanja	Nekonsolidovani podaci		Konsolidovani podaci	
	2020	2019	2020	2019
Aktiva				
Stalna imovina	8.933.341	9.319.148	14.989.455	15.920.77
Tekuća imovina	13.865.946	15.871.795	16.340.479	17.059.33
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	64.682	93.993	64.813	94.350
Aktivna vremenska razgraničenja	14.436	14.820	15.749	16.133
Gubitak iznad visine kapitala	-	-	-	-
Poslovna aktiva	22.799.287	25.190.943	31.329.934	32.980.11
Pasiva				
Kapital	6.718.477	8.487.220	6.829.663	8.588.144
Osnovni kapital	5.000	5.000	82.063	52.863
Rezerve	500	500	500	500
Revalorizacione rezerve	-	-	-	-
Neraspoređeni dobitak	6.712.977	8.481.720	6.747.100	8.534.781
Gubitak do visine kapitala	-	-	-	-
Dugoročna rezervisanja	-	-	1.893.462	3.916.557
Dugoročne obaveze	8.122.396	2.008.364	8.254.746	2.008.364
Kratkoročne obaveze	7.958.414	14.695.359	14.352.063	18.467.04
Pasivna vremenska razgraničenja	13.867	4.696	13.867	4.696
Poslovna pasiva	22.799.287	25.190.943	31.329.934	32.980.11

	Nekonsolidovani podaci		Konsolidovani podaci	
	2020	2019	2020	2019
Skraćeni bilans uspjeha				
Poslovni prihodi	21.168.120	19.252.757	20.092.726	26.037.66
Poslovni rashodi	21.013.729	19.071.912	21.822.618	26.139.07
Poslovni dobitak (gubitak)	154.391	180.845	(1.729.892)	(101.412)
Finansijski prihodi	739.115	731.865	739.115	660.960
Finansijski rashodi	469.355	450.408	572.533	539.705
Dobitak/(gubitak) redovne aktivnosti	424.151	462.302	(1.563.310)	19.843
Ostali prihodi	5.746	6.825	2.036.354	468.403
Ostali rashodi	42.922	155.325	42.922	163.357
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda	37.176	148.500	1.993.432	305.046
Dobitak prije oporezivanja	386.975	313.802	394.976	325.029
Poreski rashodi perioda	48.000	77.119	74.939	75.915
Neto dobitak/(gubitak) tekuće godine	338.975	236.683	320.037	249.114
Ukupni prihodi	21.912.981	19.991.447	22.868.195	27.167.16
Ukupni rashodi	21.526.006	19.677.645	22.473.219	26.842.13
Skraćeni bilans tokova gotovine				
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	25.934.446	21.974.716	26.966.955	30.828.660
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	25.052.964	23.855.898	27.788.415	32.757.751
Neto prilivi (odliv) gotovine iz poslovne aktivnosti	881.482	(1.881.182)	(821.460)	(1.929.091)
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	-	-	1.702.716	-
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja	-	-	-	-
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	-	-	1.702.716	-
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	7.449.585	11.194.213	7.449.585	11.194.213
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	8.360.378	9.316.841	8.360.378	9.316.841
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	(910.739)	1.877.372	(910.793)	1.877.372
Ukupni prilivi gotovine	33.384.031	33.168.929	36.119.256	42.022.873
Ukupni odlivi gotovine	33.413.342	33.172.739	36.148.793	42.074.592
Neto priliv (odliv) gotovine	(29.311)	(3.810)	(29.537)	(51.719)
Gotovina na početku obračunskog perioda	93.993	97.803	94.350	146.069
Gotovina na kraju obračunskog perioda	64.682	93.993	64.813	94.350

U nastavku slijedi tabelarni prikaz skraćenih polugodišnjih finansijskih izvještaja Emitenta na dan 30.06.2021. godine :

Skraćeni bilans stanja	30.06.2021.	30.06.2020.
Aktiva		
Stalna imovina	8.855.520	8.933.341
Tekuća imovina	14.287.589	13.865.946
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	53.587	64.682
Aktivna vremenska razgraničenja	43.069	14.436

<i>Gubitak iznad visine kapitala</i>	-	-
<i>Poslovna aktiva</i>	23.143.109	22.799.287
Pasiva		
<i>Kapital</i>	5.968.576	6.692.337
<i>Osnovni kapital</i>	5.000	5.000
<i>Rezerve</i>	500	500
<i>Revalorizacione rezerve</i>	-	-
<i>Neraspoređeni dobitak</i>	5.963.076	6.686.837
<i>Gubitak do visine kapitala</i>	-	-
<i>Dugoročna rezervisanja</i>	-	-
<i>Dugoročne obaveze</i>	7.842.512	8.122.396
<i>Kratkoročne obaveze</i>	9.332.021	7.984.554
<i>Pasivna vremenska razgraničenja</i>	6.029	13.867
<i>Poslovna pasiva</i>	23.143.109	22.799.287

Skraćeni bilans uspjeha	30.06.2021.	30.06.2020.
<i>Poslovni prihodi</i>	11.429.643	9.123.249
<i>Poslovni rashodi</i>	11.206.811	9.088.885
<i>Poslovni dobitak (gubitak)</i>	222.832	34.364
<i>Finansijski prihodi</i>	293.263	208.224
<i>Finansijski rashodi</i>	284.277	83.784
<i>Dobitak/(gubitak) redovne aktivnosti</i>	231.818	158.804
<i>Ostali prihodi</i>	2.409	1.860
<i>Ostali rashodi</i>	0	13.725
<i>Dobitak (gubitak) po osnovu ostalih prihoda i rashoda</i>	2.409	(11.865)
<i>Dobitak prije oporezivanja</i>	234.227	146.939
<i>Poreski rashodi perioda</i>	23.422	14.694
<i>Neto dobitak tekuće godine</i>	210.805	132.245
<i>Ukupni prihodi</i>	11.725.315	9.333.333
<i>Ukupni rashodi</i>	11.491.088	9.186.394

Skraćeni bilans novčanih tokova	30.06.2021.	30.06.2020.
<i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	13.505.532	8.768.464
<i>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	12.734.315	7.779.130
<i>Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti</i>	771.217	989.334
<i>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja</i>	-	-
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja</i>	-	-
<i>Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja</i>	-	-
<i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	451.032	123.196
<i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	1.233.344	1.145.186
<i>Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	(782.312)	(1.021.990)
<i>Ukupni prilivi gotovine</i>	13.956.564	8.891.660
<i>Ukupni odlivi gotovine</i>	13.967.659	8.924.316
<i>Neto priliv (odliv) gotovine</i>	(11.095)	(32.656)

<i>Gotovina na početku obračunskog perioda</i>	64.682	93.993
<i>Gotovina na kraju obračunskog perioda</i>	53.587	61.337

Rizici specifični za Emitenta

Rizik likvidnosti - Rizik likvidnosti je rizik da Emitent neće biti u mogućnosti da izmiruje obaveze u roku dospijeća i rizik nemogućnosti da se sredstva realizuju po razumnoj cijeni u odgovarajućem vremenskom okviru. Emitent upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da sredstva budu raspoloživa za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospijeća. Emitent neprekidno procjenjuje rizik likvidnosti identifikovanjem i praćenjem promjena u izvorima finansiranja potrebnim za ispunjenje poslovnih ciljeva, a u skladu sa poslovnom strategijom Emitenta.

Koefficijent tekuće likvidnosti Emitenta po nekonsolidovanim finansijskim izvještajima za 2020. godinu iznosi 1.74 što znači da je svaka marka kratkoročnih obaveza obezbjeđena sa 1.74 KM tekućih sredstava.

Operativni rizik - Operativni rizik je rizik od mogućeg nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Emitenta uslijed propusta (nenamjernih i namjernih) u radu zaposlenih, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim i drugim sistemima u Emitentu, kao i uslijed nastupanja nepredvidivih eksternih događaja.

Emitent identificira i procjenjuje događaje i izvore zbog kojih mogu nastati gubici u vezi sa operativnim rizikom, uzimajući u obzir sve značajne unutrašnje i spoljne faktore. Emitent je dužan da utvrdi nivo materijalno značajnih gubitaka po osnovu operativnog rizika i da ih detaljno analizira, kao i da procjenjuje događaje koji mogu dovesti do takvih gubitaka.

Emitent kontinuirano vrši edukacije svih zaposlenih u oblasti upravljanja operativnim rizikom, podizanjem nivoa svijesti zaposlenih o istom, te unapređuje adekvatne preventivne i korektivne mјere sa ciljem umanjenja izloženosti operativnom riziku.

Rizik poslovne aktivnosti - Rizik poslovne aktivnosti se odnosi na mogućnost smanjene profitabilnosti Emitenta u periodu dospijeća obveznika, a uslijed volatilnosti osnovnih faktora rizika (determinanti) uspješnosti poslovanja:

- prodajne cijene proizvoda,
- obima proizvodnje (iskorišćenosti proizvodnih kapaciteta),
- cijene osnovnog materijala (drveta) i cijene električne energije,
- troškova rada i dr.

Rizik više sile i neproizvodnih aktivnosti - Pandemija virusa COVID-19 može imati ozbiljan, dugotrajan i nepredvidiv uticaj na ekonomsko poslovanje Emitenta, razvoj, te društveno i ekonomsko okruženje istog.

D. KLJUČNE INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRJEDNOSTI KOJE SE EMITUJU

<i>Vrsta:</i>	<i>Dugoročne korporativne obveznice</i>
<i>Broj obveznika:</i>	60.000
<i>Pojedinačna nominalna vrijednost:</i>	100,00 KM
<i>Ukupna nominalna vr. emisije:</i>	6.000.000,00 KM
<i>Kamatna stopa</i>	4,00% na godišnjem nivou

<i>ISIN kod:</i>	
<i>Rok dospijeća i način optlate:</i>	8 godina; mjesечно (96 anuiteta)
<i>Otplata:</i>	Prvih 6 anuiteta isplaćuje se samo kamata (grejs period), a ostatak u 90 jednakih mjesecnih anuiteta (glavnica+kamata)
<i>Emitovane obveznice Emitenta:</i>	Emitent do sada nije emitovao obveznice iste vrste i klase
<i>Prava sadržana u hartijama od vr.:</i>	Pravo na isplatu glavnice i pripadajuće kamate;
<i>Ograničenje prenosivosti:</i>	Investitori imaju pravo tražiti prijevremeno dospijeće emisije ukoliko Emitent ne bude poštovao uslove emisije
<i>Podređenost</i>	Obveznice iz prve emisije slobodno su prenosive
<i>Tržište:</i>	Obveznice su jednake i međusobno ravnopravne sa ostalim sadašnjim i budućim obavezama Emitenta
	Nakon registracije prve emisije obveznica Emitent će podnijeti zahtjev za uvrštenje emisije na Slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

U svrhu obezbjeđenja plaćanja obaveza proisteklih iz prve emisije obveznica Emitent će položiti 96 mjenica i mjenično ovlašćenje kod platnog agenta – Nova banka AD Banja Luka – Odjeljenje za kastodi poslove. Pored mjenica emitent će omogućiti upis hipoteke prvog reda u korist vlasnika obveznica na nekretninama:

- Poslovne zgrade (1. i 2.) u privredi sa zemljištem uz privredne zgrade i njiva 4. klase. Procjenjena vrijednost navedenih nepokretnosti, odnosno poslovnih zgrada uz pripadajućeg zemljište i njive 4. klase, upisanih u List nepokretnosti 2431/2, iznosi 5.690.000,00 KM po procjeni vještaka građevinsko-arhitektonske struke, Ljubislavke Vukojević od 23.11.2021. godine. Vlasništvo Emitenta 1/1.
- Privredni objekat sa ekonomskim dvorištem čija je namjena proizvodno uslužna, salon namještaja. Navedeni objekat nalazi se u Ulici Dejtonska 2A, 78 400 Gradiška, Republika Srpska, BiH. Procjenjena vrijednost navedenih nepokretnosti i zemljišta iznosi 3.027.000,00 KM.
- Poslovna zgrada u privredi i pomoćne zgrade u privredi koji se nalaze u Ulici Kralja Petra I bb. 74 270 Teslić, Republika Srpska, BiH. Procjenjena vrijednost navedenih nepokretnosti iznosi 1.370.000,00 KM.

Pored navedenog, Emitent će u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka upisati založno pravo, u korist vlasnika obveznica, na 4.798.189 akcija Akcionarskog društva za preradu drveta „NOVA BORJA“ Teslić, u vlasništvu Emitenta. Vrijednost akcija u vlasništvu Emitenta, prema procjeni iznosi 2.974.877,18 KM.

Faktori rizika vezani za obveznice:

Kreditni rizik - *Kreditni rizik predstavlja rizik da Emitent neće biti u stanju da isplati sredstva u cijelosti ili djelimično u vremenski ugovorenim rokovima, a po osnovu predmetnih obveznica.*

Parametri solventnosti ukazuju sposobnost Emitenta da servisira sve obaveze u dugom roku.

Tržište kapitala - *Tržište kapitala u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj je još uvijek relativno plitko i nedovoljno razvijeno u poređenju sa razvijenim tržištima. Karakteriše ga dominantno trgovanje dužničkim hartijama od vrijednosti. Nezavisno o uvrštenju obveznica na uređeno tržište Banjalučke berze, nema nikakvih garancija da će se na sekundarnom tržištu razviti aktivno trgovanje istima.*

Valutni rizik - Konvertibilna marka (KM) kao zvanična valuta u BiH je vezana za Euro. Centralna banka Bosne i Hercegovine održava monetarnu stabilnost u skladu sa „Currency board“ aranžmanom (1 KM= 0,51129 EUR, odnosno 1 EUR= 1,95583 KM), što znači da izdaje domaću valutu uz puno pokriće u slobodnim konvertibilnim deviznim sredstvima po fiksnom kursu (1 KM = 0,51129 EUR, odnosno 1 EUR= 1,95583 KM).

Rizik likvidnosti obveznica - Ne može se dati nikakva garancija da će se razviti sekundarno tržište za trgovanje obveznicama, kao ni garancija da će postojati likvidnost takvog sekundarnog tržišta ukoliko se isto razvije.

Rizik inflacije - Rizik inflacije predstavlja mogućnost da uslijed pojave inflacije, koja ima za posljedicu smanjenje kupovne moći, te posljedičnog rasta kamatne stope, dođe do smanjenja vrijednosti obveznica čime će se umanjiti ili obezvrijediti prinosi investitora.

Rizik procjene - Svaki potencijalni investitor zainteresovan za kupovinu obveznica mora da utvrdi, na osnovu sopstvene nezavisne procene i na bazi profesionalnih savjeta koje smatra odgovarajućim u datim okolnostima, da li je potencijalna odluka o kupovini obveznica odgovarajuća i prihvatljiva investicija.

Rizik naplate uslijed podređenosti – U cilju obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza proisteklih iz emisije obveznica emitent je deponovao 96 mjenica i mjenično ovlašćenje kod platnog agenta. Pored mjenica, vlasnici obveznica upisaće hipoteku/založno pravo na nepokretnostima i akcijama u vlasništvu Emitenta. Ukoliko Emitent ne izmiri blagovremeno i u potpunosti obaveze iz emisije u periodu dospijeća obveznica, po bilo kojem osnovu, uključujući ali ne ograničavajući se na proglašenje stečaja ili drugog sličnog postupka, obveznice iz prve emisije proglašiće se dospjelim na naplatu i vlasnici obveznica će imati mogućnost da u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku aktiviraju hipoteku/založno pravo na založenim nekretninama i akcijama.

Informacije o javnoj ponudi

Emisija obveznica Emitenta vršiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi svim zainteresovanim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima. Upis i uplata obveznica traju 30 dana. Prospekt prve emisije obveznica biće dostupan u prostorijama Emitenta i Agenta emisije, kao i na internet stranicama Emitenta: (www.interignum.ba), Agenta emisije: (www.monetbroker.com), Platnog agenta (www.novabanka.com) i Banjalučke berze: www.blberza.com najmanje 10 godina od dana njegovog objavljivanja.

Procjenjuje se da ukupni troškovi emisije neće preći 1.50% nominalne vrijednosti emisije. Investitori kupovinom obveznica na berzi plaćaju cijenu upisanih obveznica uvećanu za iznos brokerske provizije u koju su uključene provizije Banjalučke berze i berzanskog posrednika preko kojeg se vrši kupovina obveznica. Cijena obveznica po kojoj će investitori vršiti upis i uplatu iznosi 100,00 KM po jednoj obveznici. Ova emisija obveznica ne podliježe sporazumu o preuzimanju emisije.

Sredstva pribavljeni emisijom obveznica u iznosu od 6.000.000,00 KM, koristiće se za zatvaranje dijela obaveza prema ZiraatBank BH u iznosu od 5.000.000,00 KM, dok će prostali iznos sredstava biti iskorišćen za plaćanje obaveza prema dobavljačima, obaveza prema poreskoj upravi i kao obrtna sredstva.

Očekivani efekti su povećanje likvidnosti i finansijska konsolidacija Emitenta.

II. FAKTORI RIZIKA

II.1 Faktori rizika Emitenta

Emitent u svom poslovanju može biti izložen sljedećim rizicima:

- a. riziku likvidnosti,
- b. riziku poslovne aktivnosti i
- c. riziku više sile i neproizvodnim rizicima

II.1.1 Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da Emitent neće biti u mogućnosti da izmiruje obaveze u roku dospijeća i rizik nemogućnosti da se sredstva realizuju po razumnoj cijeni u odgovarajućem vremenskom okviru.

Emitent upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da sredstva budu raspoloživa za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospijeća.

Emitent neprekidno procjenjuje rizik likvidnosti identifikovanjem i praćenjem promjena u izvorima finansiranja potrebnim za ispunjenje poslovnih ciljeva, a u skladu sa poslovnom strategijom Emitenta.

Koeficijent tekuće likvidnosti Emitenta:

Koeficijent tekuće likvidnosti Emitenta nije na zadovoljavajućem nivou. Koeficijent tekuće likvidnosti izračunava se stavljanjem u odnos *Tekuće imovine* i *Tekućih kratkoročnih obaveza*. Zadovoljavajući koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 2.

Koeficijent tekuće likvidnosti Emitenta po nekonsolidovanim finansijskim izvještajima za 2020. godinu iznosi 1.74 što znači da je svaka marka kratkoročnih obaveza obezbjeđena sa 1.74 KM tekućih sredstava.

Koeficijent tekuće likvidnosti na dan 31.12.2020.godine	=	$\frac{\text{Tekuća imovina}}{\text{Tekuće kratkoročne obaveze}} = \frac{13.865.946}{7.958.414} = 1,74$
Koeficijent tekuće likvidnosti na dan 31.12.2019.godine	=	$\frac{\text{Tekuća imovina}}{\text{Tekuće kratkoročne obaveze}} = \frac{17.059.338}{18.467.048} = 1,08$

Likvidnost Emitenta nije na zadovoljavajućem nivou, što pokazuju i navedeni koeficijenti likvidnosti. Optimalan koeficijent likvidnosti bi trebao iznositi mimalno 2, odnosno da tekuća imovine bude najmanje dva puta veća od kratkoročnih obaveza

Koeficijent ubrzane likvidnosti

Koeficijent ubrzane likvidnosti Emitenta na dan 31.12.2020.godine	=	$\frac{\text{gotovina} + \text{krat. potraživanja i plasmani}}{\text{Tekuće kratkoročne obaveze}} = \frac{10.513.542}{7.958.414} = 1,32$
Koeficijent ubrzane likvidnosti Emitenta na dan 31.12.2019.godine	=	$\frac{\text{gotovina} + \text{krat. potraživanja i plasmani}}{\text{Tekuće kratkoročne obaveze}} = \frac{12.006.105}{14.695.359} = 0,81$

Uzimajući u obzir da ovaj koeficijent treba da iznosi minimalno 1, može se konstatovati da Emitent ima zadovoljavajuću ubrzanu likvidnost na dana 31.12.2020. godine.

II.1.2 Rizik poslovne aktivnosti

Rizik poslovne aktivnosti se odnosi na mogućnost smanjene profitabilnosti Emitenta u periodu dospijeća obveznica, a uslijed volatilnosti osnovnih faktora rizika (determinanti) uspješnosti poslovanja, odnosno volatilnosti:

- prodajne cijene proizvoda,
- obima proizvodnje (iskorišćenosti proizvodnih kapaciteta),
- cijene osnovnog materijala (drveta) i cijene električne energije,
- troškova rada i dr.

Imajući u vidu da analiza osjetljivosti¹ profitabilnosti sektora prerade drveta na navedene faktore rizika ukazuje da je profitabilnost privrednog društva koje posluje u predmetnom sektoru iskazuje naznačajniju osjetljivost na promjenu prodajne cijene proizvoda, odnosno da 10% povećanja gore istaknutih rizika kao rezultat ima smanjenje profita za približno:

- 39% u slučaju smanjenja prodajne cijene (-10%),
- 22% u slučaju smanjenja obima proizvodnje (-10%),
- 11% uslijed povećanja troškova materijala (+10%)
- 8% u slučaju povećanja troškova zakupa, marketinga, održavanja i sl. (+10%)
- 4% u slučaju povećanja ostalih neproizvodnih troškova (+10%).

Obrazloženje: Poslovni rezultat u najvećoj mjeri zavisi od volatilnosti prodajne cijene, iskorištenja proizvodnog kapaciteta te povećanja troškova materijala, poredano po značajnosti uticaja respektivno. Imajući u vidu da eventualno povećanje cijene osnovnog materijala korištenog u procesu proizvodnje (drveta), i sljedstveno rast troškova, Emitent djelimično može transferisati na teret potrošača kroz adekvatno povećanje prodajne cijene uslijed cjenovne moći koja karakteriše srednje fragmentisane industrije, Emitent je primarno izložen riziku smanjenja prodajne cijene i neiskorištenja proizvodnog kapaciteta. Date okolnosti mogu nastupiti u slučaju više sile (pandemija), havarije proizvodne imovine, nedovoljne zaštite na radu, štrajka radnika i sl.

¹ Risk of investment in forestry and wood-processing industry - Josef Drábek, Iveta Hajdúchová;

II.1.3 Rizik više sile i neproizvodni rizici

Rizici u vezi sa nastavkom pandemije COVID-19, havarijom proizvodne imovine i povrede na radu i sl.

Pandemija. Pandemija virusa COVID-19 može imati ozbiljan, dugotrajan i nepredvidiv uticaj na ekonomsko poslovanje Emitenta, razvoj, te društveno i ekonomsko okruženje istog.

Dugotrajna neizvjesnost i pojava predmetne okolnosti može uključivati nekoliko negativnih posljedica po Emitenta, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

- disruptcija gotovinskih tokova,
- smanjenje privredne aktivnosti na primarnim tržištima
- promjene u ponašanju potrošača,
- inflacija i volatilnost tržišta,
- fluktuacije deviznog kursa;

Iako su se rizici pandemije značajno smanjili u poslednjih nekoliko kvartala 2021. godine, ostaje mogućnost smanjenja aktivnosti raspoložive radne snage uslijed zaraze ili odbijanja zaposlenih da rade na licu mjesta zbog uočenog rizika od zaraze. Navedene okolnosti bi kao posljedicu imale smanjenu iskorištenost kapaciteta, te sljedstveno ugroženu profitabilnost Emitenta, odnosno sposobnost servisiranja obaveza po predmetnoj emisiji.

Havarija proizvodne imovine. Pod havarijom proizvodne imovine podrazumijeva se svaki vid materijalnog oštećenja proizvodne imovine i pomoćne imovine korištene u proizvodnom procesu, a koji u značajnom obimu može uticati na obim proizvodnje, odnosno posljedično na finansijski i imovinski položaj Emitenta, uključujući ali ne ograničavajući se na:

- požar,
- poplave,
- materijalna oštećenja uslijed nemara i sl.

Zaštita na radu. Imajući u vidu pojačan rizik od povreda na radu uslijed prirode proizvodnog, te ostalih vidova zdravstvenog uticaja na operativnu raspoloživost radne snage, nepovoljni događaji u okviru pomenutih okolnosti kroz smanjenu operativnost raspoložive radne snage mogu uticati na smanjen obim iskorištenja proizodnog kapaciteta Emitenta, a što kao direktni rezultat može imati smanjenu profitabilnost, odnosno imati negativan uticaj na finansijski i imovinski položaj Emitenta.

II.2 Faktori rizika hartije od vrijednosti

Izdavanje obveznica kao i plaćanje duga može biti pod uticajem određenih rizika. Potencijalni investitori trebaju prije investiranja u obveznice razmotriti podatke navedene u nastavku, kao i ostale podatke navedene u ovom dokumentu.

II.2.1 Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja rizik da Emitent neće biti u stanju da isplati sredstva u cijelosti ili djelimično u vremenski ugovorenim rokovima, a po osnovu predmetnih obveznica.

Parametri solventnosti ukazuju sposobnost Emitenta da servisira sve obaveze u dugom roku. Obračunati pokazatelji dati su u narednoj Tabeli:

Koeficijenti solventnosti	2020	2019
Koeficijent		
Pokazatelji pokrivenosti		
EBITDA ¹ / Finansijske obaveze (ukupan dug)	0,0991	0,0918
EBITDA / Dugoročne obaveze	0,1359	0,5129
EBIT ² / Rashodi kamata	1,8750	1,7007
Pokrivenost ukupnih obaveza poslovnim prihodom	1,3164	1,1526
Racio pokrića imovine ³	1,6026	1,7559
Pokazatelji zaduženosti		
Obaveze / (Kapital + Obaveze)	0,7053	0,6631
(Obaveze + dugoročna rezervisanja) / Kapital	2,3935	1,9681
Ukupna imovina / Kapital	3,3935	2,9681

¹Neto dobit + porez na dobit + rashodi kamata + troškovi amortizacije,

²Neto dobit + porez na dobit + rashodi kamata

³((Ukupna imovina – Nematerijalna imovina) – (Kratkoročne obaveze – kratkoročni dug)) / Ukupan dug

Pokazatelji pokrivenosti. Emitent operativnih prihodom prije obračuna rashoda kamata, poreza na dobit i amortizacije (negotovinska kategorija) pokriva 9,9% ukupnog finansijskog duga (kratkoročni i dugoročni) u na kraju 2020. godine. Operativnim prihodom prije obračuna rashoda kamata i poreza na dobit pokriveni su rashodi kamata u omjeru 1,87:1 (2020). U pogledu koeficijenta pokrića imovine koji ukazuje na mogućnost emitenta da isplati ukupan finansijski dug likvidacijom slobodne imovine, Emitent iskazuje pokrivenost jedne monetarne jedinice datog duga sa 1,60 KM vrijednosti slobodne ukupne imovine (2020).

Pokazatelji zaduženosti. Emitent operativne aktivnosti prevashodno finansira dugom (kreiranjem obaveza), i to u omjeru od 70% na kraju 2020. godine, na šta ukazuje i značajan rast koeficijenta leveridža (*Ukupna imovina / Kapital*), te rasta vrijednosti ukupnih obaveza u odnosu na kapital (omjer obaveze/kapital: 2,39 KM:1 KM).

II.2.2 Tržište kapitala

Tržište kapitala u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj je još uvijek relativno plitko i nedovoljno razvijeno u poređenju sa razvijenim tržištima. Karakteriše ga dominantno trgovanje

dužničkim hartijama od vrijednosti. Na tržištu kapitala Republike Srpske prisutne su sljedeće vrste dužničkih hartija od vrijednosti: obveznice izdate od strane Republike Srpske, municipalne obveznice, korporativne obveznice kao i obveznice banaka.

Ograničavajući faktor jeste veličina tržišta, slaba likvidnost za postojeće instrumente, nepostojanje većeg broja domaćih institucionalnih investitora. Obveznice emitovane od strane Republike Srpske su najčešće likvidne, za razliku od municipalnih i korporativnih obveznica sa kojima se manje trguje, i samim time su manje likvidne. Nezavisno o uvrštenju obveznica na uređeno tržište Banjalučke berze, nema nikakvih garancija da će se na sekundarnom tržištu razviti aktivno trgovanje istima. U slučaju da se aktivno trgovanje ne razvije na sekundarnom tržištu, takva činjenica bi mogla imati negativan uticaj na likvidnost obveznice a istovremeno i na njezinu cijenu.

Ne postoje lica koja su se obavezala da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovaju i na taj način obezbjeđivati likvidnost ponuđene i tržišne cijene. Sekundarno trgovanje obveznicama će biti potpuno slobodno i obim trgovanja će zavisiti od interesa potencijalnih kupaca i prodavaca.

II.2.3 Valutni rizik

Konvertibilna marka (KM) kao zvanična valuta u BiH je vezana za Euro. Centralna banka Bosne i Hercegovine održava monetarnu stabilnost u skladu sa „Currency board“ aranžmanom (1 KM= 0,51129 EUR, odnosno 1 EUR= 1,95583 KM), što znači da izdaje domaću valutu uz puno pokriće u slobodnim konvertibilnim deviznim sredstvima po fiksnom kursu (1 KM = 0,51129 EUR, odnosno 1 EUR= 1,95583 KM).

II.2.4 Rizik likvidnosti obveznica

Nije sigurno da će se razviti aktivno sekundarno trgovanje obveznicama, a koje bi trajalo ukupni period do dospijeća obveznica što može otežati prodaju obveznica po fer tržišnoj cijeni. Ne može se dati nikakva garancija da će se razviti sekundarno tržište za trgovanje obveznicama, kao ni garancija da će postojati likvidnost takvog sekundarnog tržišta ukoliko se isto razvije, a isto tako se ne može dati ni garancija da ukoliko se sekundarno tržište razvije, da će isto postojati u kontinuitetu. Na nelikvidnom tržištu, registrovani vlasnici obveznica možda neće moći da prodaju obveznice po pravičnoj tržišnoj cijeni.

II.2.5 Rizik inflacije

Rizik inflacije predstavlja mogućnost da uslijed pojave inflacije, koja ima za posljedicu smanjenje kupovne moći, te posljedičnog rasta kamatne stope, dođe do smanjenja vrijednosti obveznica čime će se umanjiti ili obezvrijediti prinosi investitora.

Obrazloženje: Republika Srpska je u 2020. godini zabilježila prosječnu godišnju stopu inflacije od -1,2%, uz nisku i stabilnu baznu inflaciju. Za devet meseci 2021. prosječna godišnja stopa inflacije iznosila je 0,6%. Prema procjenama Ministarstva finansija Republike Srpske, u narednom periodu očekuje se stabilna inflacija.

Opis	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*
Inflacija – prosječna godišnja stopa	0,5%	1,2%	0,5%	-1,2%	0,3%	0,7%

*Procjene Ministarstva finansija Republike Srpske

Neizvjesnost u pogledu realizacije projekcije cijena Ministarstva finansija Republike Srpske zavisi od cijena osnovnih roba, što utiče na cijene u Republici Srpskoj, a prije svega zavisi od fluktuacije cijena roba na svjetskom tržištu, odnosno prevashodno sirove nafte. Naime, prognoza inflacije je, između ostalog, zasnovana na projekcijama MMF-a (Međunarodnog monetarnog fonda) i Svjetske banke o cijenama hrane i sirove nafte, budući da na kretanje cijena u Republici Srpskoj značajno utiče kretanje cijena pomenutih proizvoda na svjetskom tržištu.

II.2.6 Rizik procjene

Svaki potencijalni investitor zainteresovan za kupovinu obveznica mora da utvrdi, na osnovu sopstvene nezavisne procjene i na bazi profesionalnih savjeta koje smatra odgovarajućim u datim okolnostima, da li je potencijalna odluka o kupovini obveznica odgovarajuća i prihvatljiva investicija. Investitori čije investicione aktivnosti podliježu investicionim zakonima i propisima, ili nadzoru ili regulisanju od strane nadležnih organa, mogu da podliježu ograničenjima ulaganja u određene vrste dužničkih hartija od vrijednosti. Ulagači treba da izvrše analizu i razmotre ta ograničenja prije ulaganja.

II.2.7 Rizik naplate uslijed podređenosti duga

U cilju obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza proisteklih iz prve emisije obveznica Emitenta deponovano je 96 mjenica i mjenično ovlašćenje Emitenta kod platnog agenta. Platni agent je ovlašćen da aktivira mjenice u slučaju neurednog plaćanja obaveza po dospjelim anuitetima. Pored mjenica, u svrhu obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza po dospjelim anuitetima, u korist vlasnika obveznica, upisaće se hipoteka/založno pravo na nepokretnostima i akcijama u vlasništvu Emitenta.

Nepokretnosti na kojima će se upisati hipoteka/založno pravo opterećene su hipotekom upisanom u korist ZiraatBank d.d. Sarajevo. Odlukom o prvoj emisiji obveznica definisani su ciljevi investiranja, gdje je kao prvi cilj investiranja navedena isplata obaveza prema ZiraatBank d.d. Sarajevo, te će se nakon isplate navedenih obaveza izbrisati postojeća hipoteka/založno pravo, i u korist vlasnika obveznica upisati hipoteka/založno pravo prvog reda.

Ukoliko Emitent ne izmiri blagovremeno i u potpunosti obaveze iz predmetne emisije u periodu dospjeća obveznica, po bilo kojem osnovu, uključujući ali ne ograničavajući se na proglašenje stečaja ili drugog sličnog postupka, obveznice iz prve emisije proglašice se dospjelom na naplatu i vlasnici obveznica će imati mogućnost da u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku aktiviraju hipoteku/založno pravo na založenim nekretninama i akcijama definisanih u tačkama IV.2.10 i IV.2.11 ovog Prospeksa.

III. DOKUMENT O REGISTRACIJI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

III.1 ODGOVORNA LICA, INFORMACIJE O TREĆIM LICIMA, STRUČNI IZVJEŠTAJI I ODOBRENJE NADLEŽNOG ORGANA

III.1.1 Lica odgovorna za podatke

Lice odgovorno za tačnost i istinitost podataka uvrštenih u ovaj Prospekt je direktor Emitenta, Igor Simunović, Adresa: Tanaska Rajića bb, Teslić.

III.1.2 Izjava odgovornog lica

“Preduzevši sve potrebne mjere, izjavljujem da, prema mojim saznanjima, informacije sadržane u Jedinstvenom prospektu odgovaraju činjenicama te da u Jedinstvenom prospektu nisu izostavljene informacije koje bi mogle uticati na njegov sadržaj.“

Igor Simunović, direktor

III.1.3 Izvještaji stručnjaka

Prospekt prve emisije obveznica Emitenta pored informacija dobijenih od strane Emitenta, sadrži i revizorske izvještaje i izvještaje procjenitelja koji su vršili procjenu vrijednosti nekretnina i akcija u vlasništvu Emitenta, a koje će služiti kao obezbjeđenje plaćanja obaveza proisteklih iz prve emisije obveznica Emitenta.

<i>R.br.</i>	<i>Autor izvještaja</i>	<i>Izvještaj</i>	<i>Poslovna adresa</i>
1.	Ljubislavka Vukojević, vještak arhitektonsko građevinske struke; dipl.građevinski inženjer.	Procjena vr.nekretnina	Kralja Petra I, 74 270 Teslić
2.	Siniša Risojević, ovlašćeni procjenitelj; dipl. ekonomista	Procjena vr.akcija	Jovana Dučića 25, Banja Luka
3.	Društvo za reviziju i računovodstvo „BGD REVIZIJA“ d.o.o Banja Luka, ovlašćeni revizor Marinković Nedeljko	Revizorski izvještaji	Branka Majstorovića 3, 78 000 Banja Luka
4.	Revizorska kuća "KONTAL" d.o.o. za konsalting i usluge Banja Luka, ovlašćeni revizor Lužija Bojan	Revizorski izvještaj	Cara Lazara 9a, 78 000 Banja Luka

Navedeni izvještaji i procjene izrađene su na zahtjev Emitetna za potrebe izrade ovog Prospekta i autori procjena i izvještaja su upoznati da će se isti uključiti u Prospekt. Po informacijama kojima raspolaže Emitent nisu izostavljene bitne činjenice kojima bi navedene informacije bile netačno prenesene.

III.1.4 Izjave

- a. Ovaj prospekt odobren je od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
- b. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske potvrđuje samo da je Emitent postupio u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Prospekt sadrži sve elemente utvrđene zakonom i propisima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske ne odgovara za istinitost, tačnost i potpunost podataka.
- c. Za istinitost, tačnost i potpunost prospeksa odgovorni su Emitent, odgovorno lica Emitenta i revizor.
- d. Za štetu koja je nastala zbog neistinitih, netačnih i nepotpunih podataka u prospektu solidarno su odgovorni Emitent, ovlašćena lica Emitenta i revizor.
- e. Odobrenje ovog prospeksa ne bi se trebalo smatrati odobrenjem Emitenta na kojeg se ovaj dokument odnosi.
- f. Odobrenje ovog prospeksa ne treba se smatrati potvrdom kvaliteta hartija od vrijednosti na koje se ovaj dokument odnosi
- g. Investitori treba samostalno da procejne prikladnost ulaganja u hartije od vrijednosti ponuđene ovim prospektaom.

III.2 OVLAŠĆENI REVIZOR

Reviziju nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Emitenta za 2020. i 2019. godinu, kao i reviziju konosolidovanih finansijskih izvještaja Emitenta za 2019. godinu, izvršilo je Društvo za reviziju i računovodstvo „BGD REVIZIJA“ d.o.o Banja Luka, Ulica Branka Majstorovića br. 3, Banja Luka, ovlašćeni revizor Marinković Nedeljko.

Reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja Emitenta za poslovnu 2020. godinu izvršila je revizorska kuća "KONTAL" d.o.o. za konsalting i usluge Banja Luka, Ulica Cara Lazara 9a, Banja Luka, ovlašćeni revizor Lužija Bojan.

Navedeni revizori, Nedeljko Marinković i Bojan Lužija članovi su Saveza računovođa i revizora Republike Srpske i upisani u Registar lica sa sertifikatom ovlašćenog lica.

U posmatranom periodu došlo je do promjene revizorske kuće koja je vršila reviziju konsolidovanih finansijskih izvještja Emitenta. Revizorska kuća „BGD REVIZIJA“ d.o.o. Banja Luka, zbog obimnosti posla nije bila u mogućnosti da izvrši reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja Emitenta za 2020. godinu u zakonski predviđenom roku, odnosno rokovima potrebnim za izradu ovog prospakta.

III.3 INFORMACIJE O EMITENTU

III.3.1 Istorija i razvoj Emitenta

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu "Interignum" osnovano je Odlukom o osnivanju 21.09.2002. godine u Tesliću, Ul. Kninska 21. Osnivanje Društva je upisano u sudski registar, u registarski uložak broj 1-4574-00, Rješenjem Osnovnog suda u Doboju pod oznakom i brojem upisnika U/I-697/2002 od 05.11.2002. godine. Društvo u pravnom prometu sa trećim licima nastupa u svoje ime i za svoj račun samostalno, a u okviru registrovane djelatnosti. Za svoje obaveze u pravnom prometu Društvo odgovara cijelokupnom svojom imovinom - potpuna odgovornost.

Pretežna djelatnost Emitenta je 31.02 proizvodnja kuhinjskog namještaja, a Emitent se bavi veleprodajom i maloprodajom kuhinjskog namještaja, prodajom iverice, pločastih materijala i podnih obloga.

Dana 05.02.2008. godine osnovana je PJ STIRAL Šamac, gdje se obavlja proizvodnja i veleprodaja brusnih traka i materijala.

Dana 15.06.2009. godine osnovana je PJ INTERATENA Bijeljina, u kojoj se vrši prodaja namještaja i podnih obloga.

U 2010. osnovane su PJ INTERDOM Tuzla koja vrši maloprodaju podnih obloga i podova i PJ DRVOMARKETS Sarajevo gdje se vrši maloprodaja iverastih materijala.

U 2011. godini osnovane su PJ CENTAR PODOVA INTERIO Banja Luka i PJ CENTAR PODOVA INTERIO Sarajevo koje se bave maloprodajom poslovnih podova i podnih obloga.

Ukupan broj zaposlenih radnika u firmi Interignum d.o.o Teslic je 90.

OSNOVNI PODACI EMITENTA

<i>Puno poslovno ime:</i>	Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu „Interignum“ Teslić
<i>Skraćeno poslovno ime:</i>	„Interignum“ d.o.o. Teslić
<i>Sjedište i adresa:</i>	Kninska br.21, Teslić
<i>Broj u registru emitentata</i>	08-15-129/21
<i>Mjesto registracije/Matični broj:</i>	Okružni privredni sud Dobojski; MB: 01961705
<i>Datum osnivanja:</i>	21.09.2002. godine

<i>Šifra djelatnosti:</i>	31.02 Proizvodnja kuhinjskog namještaja
<i>Registracioni sud:</i>	Okružni privredni sud Doboj
<i>MBS:</i>	85-01-0200-09 (1-4574-00)
<i>JIB:</i>	4400082410000
<i>Osnivač/Osnovni kapital</i>	Stojko Petković; Osnovni kapital: 5.000,00 KM
<i>Telefon:</i>	00387 53 431-596
<i>Fax:</i>	00387 53 431-597
<i>E-mail:</i>	office@interignum.net
<i>Web:</i>	www.interignum.net

Napomena: Informacije na internet stranici emitenta nisu dio ovog dokumenta.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu „INTERLIGNUM“ Teslić osnovano je sa u formi društva sa ograničenom odgovornošću u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019).

III.3.2 Podaci o nedavnim događajima koji su specifični za Emitenta i u značajnoj mjeri relevantni za procjenu solventnosti Emitenta

Nije bilo specifičnih događaja koji su relevantni za procjenu solventnosti Emitenta.

III.3.3 Kreditni rejting

Emitent nema dodjeljen kreditni rejting.

III.3.4 Informacije o bitnim promjenama finansijskih potreba Emitenta i strukturi finansiranja od završetka posljednjeg obračunskog perioda

Od završetka posljednjeg obračunskog perioda nije došlo do bitnih promjena finansijskih potreba Emitenta kao ni do promjena u strukturi finansiranja. U narednoj tački dat je pregled strukture finansiranja Emitenta zaključno sa 31.12.2020. godine te se ista nije bitno promijenila u periodu od završetka navedenog obračunskog perioda.

III.3.5 Opis očekivanog načina finansiranja djelatnosti Emitent

Emitent se finansira iz redovnih prihoda iz poslovanja. Emitent će sredstva iz emisije obveznica iskoristiti za zatvaranje dijela obaveza prema ZiraatBank BH d.d. Sarajevo, čime će se u značajnoj mjeri smanjiti troškovi kamata, te na taj način osloboditi dodatna sredstva za finansiranje redovnog poslovanja. Preostali iznos emisije, nakon isplate obaveza prema

ZiraatBank BH koristiće se za isplate obaveza prema dobavljačima, obaveza prema poreskoj upravi kao i za obrtna sredstva.

U narednoj tabeli dat je prikaz informacija o kapitalu i obavezama Emitenta.

	31.12.2020.	31.12.2019.
KAPITAL	6.718.477	8.487.220
<i>Osnovni kapital</i>	5.000	5.000
REZERVE	500	500
NERASPOREĐENI DOBITAK	6.712.977	8.481.720
OBAVEZE	16.080.810	16.703.723
DUGOROČNE OBAVEZE	8.122.396	2.008.364
<i>Dugoročni krediti</i>	8.085.667	1.954.976
KRATKOROČNE OBAVEZE	7.958.414	14.695.359
<i>Kratkorične finansijske obaveze</i>	3.014.212	9.209.708
<i>Dobavljači u zemlji</i>	1.875.079	1.918.658
<i>Dobavljači u inostranstvu</i>	1.840.358	2.148.984
UKUPNA PASIVA	22.799.287	25.190.943

Podaci iz prethodne tabele pokazuju da je pretežan vid finansiranja Emitenta iz pozajmljenih izvora, odnos pozajmljenih izvora i vlastitih izvora finansiranja je 70:30 u korist pozajmljenih izvora.

Dugoročne obaveze odnose se na obaveze po kreditu u ZiraatBank BH i obaveze po lizingu u Raiffeisen banci.

U strukturi kratkoročnih obaveza najveći dio odnosi se na kratkoročne finansijske obaveze i obaveze prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu.

Kratkoročne finansijske obaveze obuhvataju kratkoročni kredit (1.540.338), dio dugoročnih finansijskih obaveza koje dospijevaju za plaćanje u periodu do jedne godine (1.318.894), te ostale kratkoročne finansijske obaveze.

III.4 PREGLED POSLOVANJA

III.4.1 Opis glavnih djelatnosti emitenta

Emitent posluje na teritoriji Bosne i Hercegovine, pretežna djelatnost Emitenta je Izrada kuhinjskog namještaja. Pored navedene aktivnosti Emitent se bavi veleprodajom i maloprodajom kuhinjskog namještaja, pločastih materijala, iverice i podnih obloga.

Najveći dio prihoda Emitent ostvaruje od prodaje repromaterijala (70%), zatim od prodaje namještaja (20%). Pregled ostvarenih prihoda dat je u narednoj tabeli:

<i>Poslovni prihodi</i>	<i>2020.</i>	<i>2019.</i>
<i>Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima</i>	2.498.651	1.195.028
<i>Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu</i>	16.596.393	15.784.013
<i>Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu</i>	133.983	110.309
<i>Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima</i>	79.800	97.584
<i>Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu</i>	1.198.575	1.349.227
<i>Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu</i>	471.442	524.300
<i>Povećanje vrijednosti zaliha učinaka</i>	54.868	18.863
<i>Ostali poslovni prihodi</i>	134.408	173.433
<i>Ukupni poslovni prihodi</i>	21.168.120	19.252.757

III.4.2 Podatak o svim značajnim novim proizvodima i djelnostima Emitenta

Emitent nije uvodio nove proizvode i djelatnosti.

III.4.3 Glavna tržišta na kojima Emitent konkuriše

Glavno tržište na kojem Emitent posluje je tržište Bosne i Hercegovine.

Emitent ima razgranatu mrežu poslovnih jedinica na teritoriji Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno u Tesliću, Banjoj Luci, Bijeljini, Tuzli i Sarajevu.

Pored tržišta Bosne i Hercegovine Emitent u manjoj mjeri posluje i na inostranim tržištima, prvenstveno na tržištu Evropske unije. U 2020. godini, Emitent je na inostranom tržištu od prodaje roba i učinaka prihodovao ukupno 605.427 KM, što čini 2,86% poslovnih prihoda, dok je ostatak ostvario na domaćem tržištu. Struktura poslovnih prihoda Emitenta prikazana je u tački V.1. ovog dokumenta.

Ogranizacionu strukturu društva čini više poslovnih jedinica. Poslovne jedinice formirane su po segmetnima proizvodnje, i to:

Drvni centri:

"INTERLIGNUM" Uslužno - distributivni centar Teslić,
"INTERLIGNUM-DRVOMARKET S" Sarajevo i
"INTERLIGNUM-DRVO MARKET", Banja Luka.

Namještaj:

"INTERIO" Teslić,
"INTERIO" 1 Teslić i
"INTERATENA", Bijeljina.

Podne ploče:

"INTERMAX" Teslić i
"INTERDOM" Tuzla.

Brusne trake:

"INTERLIGNUM – STIRAL", Šamac.

Asortiman ponude Društva čine:

- a. Pločasti materijali,
- b. Građevinski materijali.
- c. Okovi,
- d. Podovi,
- e. Kant trake i
- f. Brusne trake.

III.5 ORGANIZACIONA STRUKTRA

Emitent posluje kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću.

U svom vlasništvu Emitent ima 92,63% vlasništva akcionarskog društva „NOVA BORJA“ Teslić i 57,17% vlasništva akcionarskog društva „SIROVINAPRODUKT“ Doboј.

Emitent nije u zavisnom položaju u odnosu na druga pravna lica.

III.6 TRENDovi

III.6.1 Značajne negativne promjene poslovnih mogućnosti Emitenta

Epidemija virusa Covid-19 se odrazila na poslovanje Emitenta u prethodnom periodu, što se prvenstveno ogleda u otežanom poslovanju u smislu ograničenog poslovanja zbog restriktivnih mjera i otežane realizacije poslova na inostranom tržištu, prvenstveno u smislu isporuke roba i transporta ljudi za vršenje usluga u inostranstvu (nemogućnost nesmetanog prelaska granica).

Iako je došlo do relaksacije epidemioloških mjera tokom ljeta, pojedine evropske zemlje najavljaju pooštavanje epidemioloških mjera tokom zimskih mjeseci što će ponovo dovesti do otežanog poslovanja Emitetna u inostranstvu.

III.6.2 Opis svih značajnih promjena finansijskih rezultata Emitenta

Od sastavljanja posljednjih finansijskih rezultata nije došlo do značajnih promjena finansijskog rezultata Emitenta. Emitent u manjoj mjeri posluje sa inostranstvom, te navedene otežavajuće okolnosti uzrokovane epidemijom virusa Covid-19 nije u značajnoj mjeri uticala na poslovne rezultate Emitenta.

III.6.3 Informacije o svim poznatim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta

Nepredvidljivi događaji za razvoj Emitenta vezani su za pandemiju virusa COVID -19, koji će prvenstveno zavisiti od odluka nadležnih organa Republike Srpske po pitanju mjera za sprečavanje širenja virusa. U trenutku sastavljanja ovog dokumenta Emitent nema informacije o mogućim ograničenjima poslovanja privrednih subjekata po navedenom pitanju, niti ima preuzete obaveze ili događaje koji bi mogli uticati na njegov razvoj.

III.7 PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI

Ovaj Prospekt ne sadrži informacije koje se odnose na predviđanja ili procjene dobiti.

III.8 RUKOVODEĆI I NADŽORNI ORGANI

Organii Emitenta:

1. **SKUPŠTINA DRUŠTVA** – funkciju skupštine Emitenta obavlja osnivač i jedini vlasnik Stojko Petković.
2. **DIREKTOR DRUŠTVA** – direktora Emitenta imenuje i razrješava osnivač u funkciji Skupštine. Direktor, Igor Simunović zastupa i predstavlja Emitetna.

<i>R.br.</i>	<i>Ime i prezime</i>	<i>Funkcija u emitentu</i>	<i>Poslovna adresa</i>	<i>Značajne funkcije izvan emitenta</i>
1.	Stojko Petković	Osnivač	Kninska 21	nema
2.	Igor Simunović	Direktor	Kninska 21	nema

Lica navedena u prethodnoj tabeli nisu u sukobu interesa u pogledu obavljanja funkcija u Emitentu i svojih privatnih interesa.

III.9 VLASNIČKA STRUKTURA

Osnivač i jedini vlasnik Emitenta je Stojko Petković.

Ne postoje aranžmani, poznati Emitentu, čije bi provođenje moglo naknadno rezultovati promjenom kontrole nad Emitentom.

III.10 FINANSIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBAVEZAMA, FINANSIJSKOM POLOŽAJU TE DOBICIMA I GUBICIMA EMITENTA

III.10.1 Finansijski podaci Emitenta za 2019. i 2020. godinu (nekonsolidovani)

III.10.1.1 Uporedni prikaz Bilansa stanja Emitenta za 2019. i 2020. godinu (nekonsolidovani)

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	31.12.2020.	31.12.2019.
	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	11.602.337	2.668.996	8.933.341	9.319.148
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	49.480	42.003	7.477	7.294
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011, dio 019	2. Koncesije, patentи, licence i ostala prava	004				
012, dio 019	3. Goodwill	005				
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006	49.480	42.003	7.477	7.294
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007				
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	5.768.553	2.626.993	3.141.560	3.498.350
020, dio 029	1. Zemljište	009	216.815		216.815	216.815
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	2.250.714	223.085	2.027.629	2.251.362
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	3.006.820	2.329.653	677.167	856.338
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012				
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013	292.918	74.255	218.663	172.549
027, 028, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	1.286		1.286	1.286
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015				
030, dio 039	1. Šume	016				
031, dio 039	2. Višegodišnji zasadi	017				
032, dio 039	3. Osnovno stado	018				
033, dio 039	4. Sredstva kulture	019				
037, 038 i dio 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020				
4	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	5.784.304		5.784.304	5.813.504
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022	350.000		350.000	350.000
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023	331.565		331.565	331.565
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024				
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025				

044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026				
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027				
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	028				
048, dio 049	8.Ostali dugoročni finansijski plasmani	029	5.102.739		5.102.739	5.131.939
50	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030				
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)	031	14.309.453	443.507	13.865.946	15.871.795
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	3.623.538	271.134	3.352.404	3.865.690
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	379.923	271.134	108.789	149.309
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034				
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035	73.731		73.731	18.863
130 do 139	4. Zalihe robe	036	3.061.901		3.061.901	3.637.900
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				
150 do 159	6. Dati avansi	038	107.983		107.983	59.618
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	10.685.915	172.373	10.513.542	12.006.105
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	10.553.868	172.373	10.361.495	11.783.518
200, dio 209	a) Kupci – povezana pravna lica	041				1.444.037
201,202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	3.126.231		3.126.231	3.064.911
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043	344.257	121.635	222.622	503.923
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044	11.005		11.005	11.005
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045	6.283.442		6.283.442	6.080.670
220 do 229	d) Druga kratkoročna potraživanja	046	768.933	50.738	718.195	678.972
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047	66.100		66.100	108.700
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048				
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049	66.100		66.100	108.700
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050				
233, 234, dio 239	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	051				
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052				
236, dio 239	d) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053				
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	054				
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055				
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	64.682		64.682	93.993
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	057				

241	do	b) Gotovina	058	64.682		64.682	93.993
270	od	4. Porez na dodatu vrijednost	059	6.829		6.829	5.074
280	do	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	14.436		14.436	14.820
288		III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061				
		V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	25.911.790	3.112.503	22.799.287	25.190.943
29		G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063				
		D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	25.911.790	3.112.503	22.799.287	25.190.943
880	do	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	065				
		E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	25.911.790	3.112.503	22.799.287	25.190.943

Grupa računa	POZICIJA	AOP	31.12.2020.	31.12.2019.
	A. KAPITAL (102 – 109 +110 – 111 + 112 + 116 + 117 – 118 +119 – 123)	101	6.718.477	8.487.220
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	5.000	5.000
300	1. Akcijski kapital	103		
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadružni udjeli	105		
304	4. Ulozi	106	5.000	5.000
305	5. Državni kapital	107		
309	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISSIONA PREMIIA	110		
321	IV EMISSIONI GUBITAK	111		
dio 32	V REZERVE (113 do 115)	112	500	500
322	1. Zakonske rezerve	113	500	500
323	2. Statutarne rezerve	114		
329	3. Ostale rezerve	115		
330, 331 i 334	VI REVALORIZACIONE REZERVE	116		
332	VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	117		
333	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118		
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	119	6.712.977	8.481.720
340 ili 342	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120	6.374.002	8.245.037
341 ili 343	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121	338.975	236.683
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123		
350	1. Gubitak ranijih godina	124		
351	2. Gubitak tekuće godine	125		

40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126		
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	130		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131		
407	6. Odložene poreske obaveze	132		
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133		
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134		
	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	16.080.810	16.703.723
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136	8.122.396	2.008.364
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139		
413 i	4. Dugoročni krediti	140	8.085.667	1.954.976
415 i	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141	36.729	53.388
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143		
42 do 49	II KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	7.958.414	14.695.359
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	3.014.212	9.209.708
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146	1.540.338	7.758.398
424 i	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	147	1.318.894	1.451.310
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149	154.980	
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	4.289.195	5.115.493
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151	361.509	421.776
431	b) Dobavljači – povezana pravna lica	152	212.249	626.075
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	1.875.079	1.918.658
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	1.840.358	2.148.984
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156	61.349	61.349
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	324.177	153.798
460 do 469	5. Druge obaveze	158	31.925	39.051
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	61.919	25.016
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	34.764	17.652
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161	127.006	68.596
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	13.867	4.696
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	22.799.287	25.190.943

890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165		
	Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	22.799.287	25.190.943

III.10.1.2 Uporedni prikaz Bilansa uspjeha Emitenta za 2019. i 2020. godinu (nekonsolidovani)

Grupa računa	POZICIJA	AOP	31.12.2020.	31.12.2019.
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI- I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 – 212 + 213 – 214 + 215)	201	21.168.120	19.252.757
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	19.229.027	17.089.350
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203	2.498.651	1.195.028
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	16.596.393	15.784.013
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205	133.983	110.309
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	1.749.817	1.971.111
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207	79.800	97.584
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	1.198.575	1.349.227
614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209	471.442	524.300
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210		
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	211	54.868	18.863
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212		
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	134.408	173.433
	II POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	21.013.729	19.071.912
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217	17.394.640	14.997.661
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	1.107.511	1.311.433
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	219	991.912	1.051.901
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	916.036	960.612
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	75.876	91.289
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	971.407	1.083.251
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	223	247.388	268.380
540	a) Troškovi amortizacije	224	247.388	268.380
541	b) Troškovi rezervisanja	225		
55 osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	245.766	299.993
555	7. Troškovi poreza	227	35.908	39.098
556	8. Troškovi doprinosa	228	19.197	20.195
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 216)	229	154.391	180.845
	V. POSLOVNI GUBITAK (216 – 201)	230		

66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231	739.115	731.865
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		70.905
661	2. Prihodi od kamata	233		754
662	3. Pozitivne kursne razlike	234		
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237	739.115	660.206
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	469.355	450.408
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240	456.714	447.836
562	3. Negativne kursne razlike	241		
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
569	5. Ostali finansijski rashodi	243	12.641	2.572
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 – 238) ili (231 – 238 – 230)	244	424.151	462.302
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 – 231) ili (238 – 229 – 231)	245		
67	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	5.746	6.825
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	247		
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250	855	855
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	251		
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252		
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253		5.053
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254		
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255		
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	4.891	917
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	42.922	155.325
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	258		
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259		
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	262		
575	6. Gubici po osnovu prodaje materijala	263		
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264	7.555	19.361
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	265		
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266		
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	35.367	135.964
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 – 257)	268		
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 – 246)	269	37.176	148.500
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270		
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	271		

681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstva za koje se obračunava amortizacija	274		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	275		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)	278		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279		
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	280		
580	1. Obezvređenje nematerijalnih sredstava	281		
581	2. Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		
582	3. Obezvređenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4. Obezvređenje bioloških sredstva za koja se obračunava amortizacija	284		
584	5. Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
585	6. Obezvređenje zaliha materijala i robe	286		
586	7. Obezvređenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
588	8. Obezvređenje potraživanja primjenom indirektne metode utvrđivanja otpisa potraživanja	288		
589	9. Obezvređenje ostale imovine	289		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 – 280)	290		
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 – 270)	291		
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	292		
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika ib ispravke grešaka iz ranijih godina	293		
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 – 293 – 245 – 269 – 291)	294	386.975	313.802
	2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 – 292 – 244 – 268 – 290)	295		
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	296	48.000	77.119
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	297		
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	298		
	NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobitak tekuće godine (294 – 295 – 296 – 297 + 298)	299	338.975	236.683
	2. Neto gubitak tekuće godine (295 – 294 + 296 + 297 – 298)	300		
	UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	21.912.981	19.991.447
	UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	21.526.006	19.677.645
724	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	303		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	304		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	305		
	Obična zarada po akciji	306		
	Razrijeđena zarada po akciji	307		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	308	90	101
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	91	103
	A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)	400	338.975	236.683

	I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)	401		
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	402		
	2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	403		
	3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	404		
	4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	405		
	5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	406		
	6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	407		
	II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)	408		
	1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	409		
	2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	410		
	3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	411		
	4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	412		
	5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	413		
	B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 – 408) ili (408 – 401)	414		
	V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	415		
	G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)	416		
	D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	417	338.975	236.683
	II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	418		

III.10.1.3 Uporedni prikaz Bilansa tokova gotovine Emitenta za 2019. i 2020. godinu (nekonsolidovani)

Grupa računa	POZICIJA	AOP	31.12.2020	31.12.2019
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 504)	501	25.934.446	21.974.716
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	25.380.858	21.341.864
	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503	75.529	15.265
	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	478.059	617.587
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)	505	25.052.964	23.855.898
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	23.142.020	17.200.056
	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	761.920	945.382
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	456.713	441.319
	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		126.305
	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	692.311	5.142.836
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)	511	881.482	
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 – 501)	512		1.881.182
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519)	513		
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
	4. Prilivi po osnovu kamata	517		

	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524)	520		
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523		
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513 – 520)	525		
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520 – 513)	526		
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)	527	7.449.585	11.194.213
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	7.449.585	1.194.800
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530		9.999.413
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538)	532	8.360.378	9.316.841
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534		1.259.157
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	6.218.060	7.439.695
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536	34.600	54.494
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537	2.107.718	563.495
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (527 – 532)	539		1.877.372
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)	540	910.793	
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	33.384.031	33.168.929
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	33.413.342	33.172.739
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542)	543		
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 – 541)	544	29.311	3.180
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	93.993	97.803
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 – 544 + 546 – 547)	548	64.682	93.993

*III.10.1.4 Uporedni prikaz Aneksa – dodatni računovodstveni izvještaj Emitenta za 2019. i 2020. godinu
(nekonsolidovani)*

Grupa računa	POZICIJA	AOP	31.12.2020.	31.12.2019.
10	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		
201 i dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)	602	8.706.015	7.605.935
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	1.138.769	7.036.742
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604	575.476	1.254.343
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605	7.431.721	3.010.203
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	2.194.878	1.491.706
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607	158.549	242.988
601 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608	16.661.637	12.431.142
602 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609	2.846.815	3.352.870
603 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	610		
dio 61	Prihodi od prodaje proizvoda	611	1.060.216	1.308.894
dio 61	Prihodi od prodaje usluga	612	104.081	662.216
611 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	613	471.242	1.160.897
612 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH	614	34.170	49.824
613 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	615		
dio 611	Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj	616		204.798
dio 612	Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH	617		3.286
dio 613	Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH	618		
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	619	211.888	139.385
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	620		
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, na primjer, vozna karta, brašno, hleb, mlijeko i dr.)	621		34.047
dio 650	Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju[1]) (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	622		
651	b) Prihod od zakupnina	623	132.123	132.123
652	v) Prihod od donacija	624	2.402	
653	g) Prihod od članarina	625		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	626		
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	627	77.163	6.791
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628	200	471

66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629		
dio 660	Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	630		
dio 670	Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	631	855	855
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	632		
51	TROŠKOVI MATERIJALA	633	1.107.511	1.311.433
513	Od toga: troškovi goriva i energije	634	260.310	301.564
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA	635	991.912	1.051.901
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	636		
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	637	21.776	27.463
dio 525	Od toga: dnevnice	638	18.040	25.419
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)	639	904.858	1.037.023
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	640		
531	b) Troškovi transportnih usluga	641	328.089	324.760
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	642	64.344	106.399
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	643		
533	d) Troškovi zakupa	644	429.841	451.207
534 + 535	đ) Troškovi sajmova, reklame i propagande	645		
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	646		233
539	ž) Troškovi ostalih usluga	647	82.584	154.424
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	648		
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659)	649	206.047	339.091
550	a) Troškovi neproizvodnih usluga	650	64.413	56.712
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	651	6.620	4.366
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	652		
551	b) Troškovi reprezentacije	653	11.696	14.112
552	v) Troškovi premije osiguranja	654	25.213	32.435
553	g) Troškovi platnog prometa	655	62.926	116.632
554	d) Troškovi članarina	656	5.891	6.315
dio 555	d) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	657		
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju2): na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	658	35.908	39.098
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	659		73.787
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	660		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	661	3.472.870	3.162.985
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	662	3.166.236	2.961.765
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	663	61.919	
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	664		33.966
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	665	1.863.913	267.360

484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	666	1.855.574	2.445.760
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	667		
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	668		
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	669		
nema konta	Ukupan broj održenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	670	139.950	156.618

III.10.1.5 Izještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2020. godinu (nekonsolidovani)

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Akcijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01. 01. 2019 . godine	901	5.000	2.897.896		500	5.911.032		8.814.428	8.814.428
	2. Efekti promjena u računov. politikama	902								
	3. Efekti ispravke grešaka	903				6.096		6.096		6.096
	Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 2019. godine (901 ± 902 ± 903)	904	5.000	2.897.896	500	5.917.128		8.820.524		8.820.524
	4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905								
	5. Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906								
	6. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izještaja u drugu funkcionalnu valutu	907								
	7. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	908				239.010		239.010		239.010
	8. Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909								
	9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910				569.987		569.987		569.987
	10. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911								
	11. Stanje na dan 31. 12. 2019. godine / 01. 01. 2020. Godine (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	5.000	2.897.896	500	5.586.151		8.489.547		8.489.547

	12. Efekti promjena u računov. politikama	913								
	13. Efekti ispravke grešaka	914					-2.327		-2.327	-2.327
	14. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 2020. godine (912 ± 913 ± 914)	915	5.000	2.897.896	500	5.583.824		8.487.220		8.487.220
	15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916								
	16. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917								
	17. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918								
	18. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	919				338.975		338.975		338.975
	19. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920								
	20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921				2.107.718		2.107.718		2.107.718
	21. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922								
	22. Stanje na dan 31.12.2020. Godine (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	5.000	2.897.896	500	3.815.081		6.718.477		6.718.477

III.10.1.6 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12. 2019. godinu (nekonsolidovani)

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Akcijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01. 01. 2018 . godine	901	5.000	2.814.208		500	6.006.587	8.826.295		8.826.295
	2. Efekti promjena u računov. politikama	902								
	3. Efekti ispravke grešaka	903								
	Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 2018 . godine (901 ± 902 ± 903)	904	5.000	2.814.208		500	6.006.587	8.826.295		8.826.295
	4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905		83.688				83.688		83.688
	5. Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906								
	6. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907								
	7. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	908				317.852	317.852			317.852
	8. Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909								
	9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910				413.407	413.407			413.407
	10. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911								
	11. Stanje na dan 31. 12. 2018. godine / 01. 01. 2019. Godine (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	5.000	2.897.896		500	5.911.032	8.814.428		8.814.428
	12. Efekti promjena u računov. politikama	913					6.096	6.096		6.096
	13. Efekti ispravke grešaka	914								

	14. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 2019. godine ($912 \pm 913 \pm 914$)	915	5.000	2.897.896		500	5.917.128	8.820.524		8.820.524
	15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916								
	16. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917								
	17. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918								
	18. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	919					239.010	239.010		239.010
	19. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920								
	20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjеле dobitka i pokriće gubitka	921					569.987	569.987		569.987
	21. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922								
	22. Stanje na dan 31.12.2019.- Godine ($915 \pm 916 \pm 917 \pm 918 \pm 919 \pm 920 - 921 + 922$)	923	5.000	2.897.896		500	5.586.151	8.489.547		8.489.547

Napomena: Note uz finansijske izvještaje nalaze se u **prilogu broj 1** ovog dokumenta i sastavni su dio istog.

III.10.2 Finansijski podaci Emitenta za 2019. i 2020. godinu (konsolidovani)

III.10.2.1 Uporedni prikaz Bilansa stanja Emitenta za 2019. i 2020. godinu (konsolidovani)

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	31.12.2020.	31.12.2019.
	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	22.068.432	7.078.977	14.989.455	15.920.775
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	49.480	42.003	7.477	7.294
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004				
012, dio 019	3. Goodwill	005				
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006	49.480	42.003	7.477	7.294
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007				
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	21.337.387	7.036.974	14.300.413	15.231.916
020, dio 029	1. Zemljište	009	3.657.580		3.657.580	3.657.580
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	7.705.212	616.532	7.088.680	6.924.314
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	9.114.824	6.346.187	2.768.637	3.924.506
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012				
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013	292.918	74.255	218.663	172.549
027, 028, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	566.853		566.853	552.967
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015				
030, dio 039	1. Šume	016				
031, dio 039	2. Višegodišnji zasadi	017				
032, dio 039	3. Osnovno stado	018				
033, dio 039	4. Sredstva kulture	019				
037, 038 i dio 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020				
4	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	681.565		681.565	681.565
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022	350.000		350.000	350.000
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023	331.565		331.565	331.565
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024				
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025				
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026				
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027				
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	028				

048, dio 049	8.Ostali dugoročni finansijski plasmani	029				
50	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030				
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)	031	16.340.479		16.340.479	17.059.338
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	9.885.143		9.885.143	10.773.253
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	4.357.073		4.357.073	4.746.436
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034	525.165		525.165	582.924
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035	1.252.251		1.252.251	1.190.379
130 do 139	4. Zalihe robe	036	3.085.465		3.085.465	3.637.900
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				
150 do 159	6. Dati avansi	038	665.189		665.189	615.614
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	6.455.336		6.455.336	6.286.085
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	6.289.465		6.289.465	6.048.248
200, dio 209	a) Kupci – povezana pravna lica	041				
201,202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	4.071.062		4.071.062	3.564.601
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043	275.198		275.198	579.665
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044	15.029		15.029	15.029
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045	1.189.141		1.189.141	1.189.141
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	739.035		739.035	699.812
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047	78.480		78.480	122.280
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048	78.480		78.480	122.280
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049				
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050				
233, 234, dio 239	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	051				
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052				
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053				
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	054				
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055				
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	64.813		64.813	94.350
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	057				
241 do 249	b) Gotovina	058	64.813		64.813	94.350
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059	6.829		6.829	5.074
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	15.749		15.749	16.133
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061				
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	38.408.911	7.078.977	31.329.934	32.980.113

29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063					
	D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	38.408.911	7.078.977	31.329.934	32.980.113	
880 do 888	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	065					
	E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	38.408.911	7.078.977	31.329.934	32.980.113	

Grupa računa	POZICIJA	AOP	31.12.2020.	31.12.2019.
	A. KAPITAL (102 – 109 +110 – 111 + 112 + 116 + 117 – 118 +119 – 123)	101	6.829.663	8.588.144
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	82.063	52.863
300	1. Akcijski kapital	103	77.063	47.863
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadružni udjeli	105		
304	4. Ulozi	106	5.000	5.000
305	5. Državni kapital	107		
309	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISSIONA PREMIJA	110		
321	IV EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	V REZERVE (113 do 115)	112	500	500
322	1. Zakonske rezerve	113	500	500
323	2. Statutarne rezerve	114		
329	3. Ostale rezerve	115		
330, 331 i 334	VI REVALORIZACIONE REZERVE	116		
332	VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	117		
333	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118		
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	119	6.747.100	8.534.781
340 ili 342	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120	6.427.063	8.285.667
341 ili 343	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121		
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122	320.037	249.114
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123		
350	1. Gubitak ranijih godina	124		
351	2. Gubitak tekuće godine	125		
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126	1.893.462	3.916.557
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131		
407	6. Odložene poreske obaveze	132		
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133		
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134	1.893.462	3.916.557

	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	22.606.809	20.475.412
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136	8.254.746	2.008.364
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	140	8.085.667	1.954.976
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141	36.729	53.388
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143	132.350	
42 do 49	II KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	14.352.063	18.467.048
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	4.769.928	9.490.108
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146	1.540.338	7.833.798
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	147	1.318.894	1.451.310
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149	1.910.696	205.000
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	6.265.416	6.687.270
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151	363.435	523.702
431	b) Dobavljači – povezana pravna lica	152		
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	3.983.533	3.917.760
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	1.918.448	2.245.808
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156	61.349	61.349
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	2.639.660	1.715.137
460 do 469	5. Druge obaveze	158	31.925	98.766
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	381.209	200.410
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	34.764	134.820
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161	153.945	74.492
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	13.867	4.696
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	31.329.934	32.980.113
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165		
	Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	31.329.934	32.980.113

III.10.2.2 Uporedni prikaz Bilansa uspjeha Emitenta za 2019. i 2020. godinu (konsolidovani)

Grupa računa	POZICIJA	AOP	31.12.2020.	31.12.2019.
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI- I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 – 212 + 213 – 214 + 215)	201	20.092.726	26.037.664
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	16.730.376	16.057.796
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	16.596.393	15.947.487
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205	133.983	110.309
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	3.021.323	9.256.020
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207		
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	2.442.590	8.438.605
524.300614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209	578.733	817.415
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210		
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	211	67.862	410.150
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212		
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	273.165	313.698
	II POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	21.822.618	26.139.076
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodate robe	217	12.811.980	14.997.661
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	3.351.537	3.899.832
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	219	3.354.039	4.097.060
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	3.116.205	3.791.865
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	237.834	305.195
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	1.080.644	1.806.043
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	223	846.630	872.551
540	a) Troškovi amortizacije	224	846.630	872.551
541	b) Troškovi rezervisanja	225		
55 osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	312.014	371.712
555	7. Troškovi poreza	227	46.577	74.022
556	8. Troškovi doprinosa	228	19.197	20.195
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 216)	229		
	V. POSLOVNI GUBITAK (216 – 201)	230	1.729.892	101.412
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231	739.115	660.960
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233		754
662	3. Pozitivne kursne razlike	234		
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		

669	6. Ostali finansijski prihodi	237	739.115	660.206
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	572.533	539.705
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240	559.892	537.133
562	3. Negativne kursne razlike	241		
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
569	5. Ostali finansijski rashodi	243	12.641	2.572
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 – 238) ili (231 – 238 – 230)	244		19.843
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 – 231) ili (238 – 229 – 231)	245	1.563.310	
67	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	2.036.354	468.403
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	247		1.477
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250	855	855
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	251		
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252		
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253		5.053
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254		
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255		
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	2.035.499	461.018
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	42.922	163.357
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	258		
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259		
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	262		
575	6. Gubici po osnovu prodaje materijala	263		
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264	7.555	19.361
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	265		
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266		5.381
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	35.367	138.615
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 – 257)	268	1.993.432	305.046
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 – 246)	269		
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270		140
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	271		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstva za koje se obračunava amortizacija	274		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	275		

685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)	278		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279		140
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	280		
580	1. Obezvredenje nematerijalnih sredstava	281		
581	2. Obezvredenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		
582	3. Obezvredenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4. Obezvredenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	284		
584	5. Obezvredenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
585	6. Obezvredenje zaliha materijala i robe	286		
586	7. Obezvredenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
588	8. Obezvredenje potraživanja primjenom indirektne metode utvrđivanja otpisa potraživanja	288		
589	9. Obezvredenje ostale imovine	289		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 – 280)	290		140
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 – 270)	291		
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	292		
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika ib ispravke grešaka iz ranijih godina	293	35.146	
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 – 293 – 245 – 269 – 291)	294	394.976	325.029
	2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 – 292 – 244 – 268 – 290)	295		
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	296	74.939	75.915
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	297		
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	298		
	NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobitak tekuće godine (294 – 295 – 296 – 297 + 298)	299	320.037	249.114
	2. Neto gubitak tekuće godine (295 – 294 + 296 + 297 – 298)	300		
	UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	22.868.195	27.167.167
	UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	22.473.219	26.842.138
724	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	303		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	304		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	305		
	Obična zarada po akciji	306		
	Razrijedena zarada po akciji	307		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	308	331	382
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	332	384
	A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)	400	320.037	249.114
	I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)	401		
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	402		
	2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	403		
	3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	404		

4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	405		
5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	406		
6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	407		
II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)	408		
1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	409		
2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	410		
3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	411		
4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	412		
5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	413		
B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 – 408) ili (408 – 401)	414		
V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOŠI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	415		
G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)	416		
D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	417	320.037	249.114
II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	418		

III.10.2.3 Uporedni prikaz Bilansa tokova gotovine Emitenta za 2019. i 2020. godinu (konsolidovani)

Grupa računa	POZICIJA	AOP	31.12.2020.	31.12.2019.
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 504)	501	26.966.955	30.828.660
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	26.596.547	30.195.808
	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503	75.529	15.265
	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	294.879	617.587
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)	505	27.788.415	32.757.751
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	24.362.245	23.732.904
	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	2.460.326	3.314.387
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	456.713	441.319
	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		126.305
	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	509.131	5.142.836
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)	511		
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 – 501)	512	821.460	1.929.091
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519)	513	1.702.716	
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
	4. Prilivi po osnovu kamata	517		
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519	1.702.716	
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524)	520		

	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523		
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513 – 520)	525	1.702.716	
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520 – 513)	526		
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)	527	7.449.585	11.194.213
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		9.999.413
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	7.449.585	1.194.800
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530		
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538)	532	8.360.378	9.316.841
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534		1.259.157
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	6.218.060	7.439.695
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536	34.600	54.494
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537	2.107.718	563.495
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (527 – 532)	539		1.877.372
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)	540	910.793	
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	36.119.256	42.022.873
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	36.148.793	42.074.592
	D. NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542)	543		
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 – 541)	544	29.537	51.719
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	94.350	146.069
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 – 544 + 546 – 547)	548	64.813	94.350

III.10.2.4 Uporedni prikaz Aneksa – dodatni računovodstveni izvještaj Emitenta za 2019. i 2020. godinu (konsolidovani)

Grupa računa	POZICIJA	AOP	31.12.2020.	31.12.2019.
10	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		
201 i dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)	602	7.582.497	9.646.617
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	1.908.563	12.977.015
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604	575.926	1.254.465

432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605	4.786.462	2.194.625
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	3.280.617	1.491.706
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607	162.806	2.429.088
601 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608	9.580.326	11.399.613
602 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609	2.846.815	3.352.870
603 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	610		
dio 61	Prihodi od prodaje proizvoda	611	6.886.891	1.235.848
dio 61	Prihodi od prodaje usluga	612	322.638	637.678
611 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	613	471.242	8.250.274
612 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH	614	34.170	49.824
613 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	615		
dio 611	Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj	616		204.798
dio 612	Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH	617		3.286
dio 613	Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH	618		
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	619	298.321	154.097
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	620		34.047
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, na primjer, vozna karta, brašno, hleb, mlijeko i dr.)	621		
dio 650	Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju[1]) (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	622		
651	b) Prihod od zakupnina	623	84.914	57.437
652	v) Prihod od donacija	624	2.402	
653	g) Prihod od članarina	625		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	626		
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	627	77.163	6.791
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628	133.842	55.822
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629		
dio 660	Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	630		
dio 670	Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	631	855	855
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	632		
51	TROŠKOVI MATERIJALA	633	5.850.188	4.050.011
513	Od toga: troškovi goriva i energije	634	574.745	670.885
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA	635		
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	636		
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	637	23.964	29.651
dio 525	Od toga: dnevnice	638	20.288	27.607

53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)	639	1.173.695	1.646.442
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	640	872	173.185
531	b) Troškovi transpotnih usluga	641	451.996	542.091
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	642	72.053	137.634
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	643		
533	d) Troškovi zakupa	644	508.454	422.745
534 + 535	d) Troškovi sajmova, reklame i propagande	645	5.995	46.227
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	646		233
539	ž) Troškovi ostalih usluga	647	134.325	324.327
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	648		
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659)	649	272.295	397.801
550	a) Troškovi neproizvodnih usluga	650	99.856	74.484
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	651	6.620	4.366
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	652		
551	b) Troškovi reprezentacije	653	11.696	1.459
552	v) Troškovi premije osiguranja	654	26.850	58.221
553	g) Troškovi platnog prometa	655	64.398	123.890
554	d) Troškovi članarina	656	7.142	6.426
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	657		
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju2): na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protipožarnu zaštitu i sl.	658	46.577	39.098
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	659	15.776	94.223
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	660		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	661	4.478.218	4.407.976
27, osim 279	Ulagani porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	662	3.978.948	3.949.565
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	663	381.209	175.394
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	664		33.966
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	665	1.868.945	267.360
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	666	1.855.574	2.445.760
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	667		
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	668		
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	669		
nema konta	Ukupan broj održenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	670	601.694	731.246

III.10.2.5 Izještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2020. godinu (konsolidovani)

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Aksijski kapital i udjeli u društvo sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova)	500	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01. 01. 2019 . godine	901	5.184.802	2.897.896			500	5.958.764	14.041.962		14.041.962
	2. Efekti promjena u računov. politikama	902									
	3. Efekti ispravke grešaka	903						6.096	6.096		6.096
	Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 2019. godine (901 ± 902 ± 903)	904	5.184.802	2.897.896			500	5.964.860	14.048.058		14.048.058
	4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905									
	5. Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906									
	6. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izještaja u drugu funkcionalnu valutu	907									
	7. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	908									
	8. Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909					249.114	249.114			249.114
	9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910					574.762	574.762			574.762
	10. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911	5.131.939					-5.131.939			-5.131.939
	11. Stanje na dan 31. 12. 2019. godine / 01. 01. 2020. Godine (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	52.863	2.897.896			500	5.639.212	8.590.471		8.590.471
	12. Efekti promjena u računov. politikama	913									

	13. Efekti ispravke grešaka	914						-2.327	-2.327		-2.327
	14. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 2020. godine ($912 \pm 913 \pm 914$)	915	52.863	2.897.896			500	5.636.885	8.588.144		8.588.144
	15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916									
	16. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917									
	17. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918									
	18. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	919					320.037	320.037		320.037	
	19. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920									
	20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjelje dobitka i pokriće gubitka	921					2.107.718	2.107.718		2.107.718	
	21. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922	29.200						29.200		29.200
	22. Stanje na dan 31.12.2020. Godine ($915 \pm 916 \pm 917 \pm 918 \pm 919 \pm 920 - 921 + 922$)	923	82.063	2.897.896			500	3.849.204	6.829.663		6.829.663

III.10.7.1 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2019. godinu (konsolidovani)

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Akcijski kapital i udjeli u društvo sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova)	Akumulirani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01. 01. 20__. godine	901	13.877.505	2.814.208		500	- 2.588.787	14.103.426		14.130.426
	2. Efekti promjena u računov. politikama	902					-97.329	-97.329		-97.329
	3. Efekti ispravke grešaka	903								
	Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20__. godine (901 ± 902 ± 903)	904	13.877.505	2.814.208	0	500	- 2.686.116	14.006.097	0	14.006.097
	4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905		83.688				83.688		83.688
	5. Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906								
	6. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907								
	7. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	908					365.584	365.584		365.584
	8. Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909								
	9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910					413.407	413.407		413.407
	10. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911	- 13.824.642				8.692.703	-5.131.939		-5.131.939
	11. Stanje na dan 31. 12. 20__. godine / 01. 01. 20__. Godine (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	52.863	2.897.896	0	500	5.958.764	8.910.023	0	8.910.023

	12. Efekti promjena u računov. politikama	913									
	13. Efekti ispravke grešaka	914									
	14. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20___. godine (912 ± 913 ± 914)	915	52.863	2.897.896	0	500	5.958.764	8.910.023	0	8.910.023	
	15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916									
	16. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917									
	17. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918									
	18. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	919					249.114	249.114		249.114	
	19. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920					6.096	6.096		6.096	
	20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921					574.762	574.762		574.762	
	21. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922									
	22. Stanje na dan 31.12.20__. Godine (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	52.863	2.897.896	0	500	5.639.212	8.590.471	0	8.590.471	

Napomena: Note uz finansijske izvještaje nalaze se u **prilogu broj 1** ovog dokumenta i sastavni su dio istog.

III.10.8 Finansijski podaci Emitenta na dan 30.06.2021. godine

III.10.8.1 Izjava

Finansijski izvještaji Emitenta na dan 30.06.2021. godine nisu revidirani od strane ovlaštenog revizora.

III.10.8.2 Uporedni prikaz Bilansa stanja Emitenta na dan 30.06.2021. godine

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispравка vrijednosti	30.06.2021.	30.06.2020.
	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	11.580.977	2.725.457	8.855.520	8.933.341
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	49.480	42.407	7.073	7.477
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011, dio 019	2. Koncesije, patentи, licence i ostala prava	004				
012, dio 019	3. Goodwill	005				
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006	49.480	42.407	7.073	7.477
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007				
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	5.747.193	2.683.050	3.064.143	3.141.560
020, dio 029	1. Zemljište	009	216.815		216.815	216.815
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	2.250.714	256.845	1.993.869	2.027.629
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	2.985.460	2.349.950	635.510	677.167
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012				
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013	292.918	76.255	216.663	218.663
027, 028, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	1.286		1.286	1.286
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015				
030, dio 039	1. Šume	016				
031, dio 039	2. Višegodišnji zasadi	017				
032, dio 039	3. Osnovno stado	018				
033, dio 039	4. Sredstva kulture	019				
037, 038 i dio 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020				
4	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	5.784.304		5.784.304	5.784.304
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022	350.000		350.000	350.000
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023	331.565		331.565	331.565

042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024				
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025				
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026				
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027				
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	028				
048, dio 049	8.Ostali dugoročni finansijski plasmani	029	5.102.739		5.102.739	5.102.739
50	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030				
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)	031	14.287.589		14.287.589	13.865.946
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	3.455.708		3.455.708	3.352.404
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	123.440		123.440	108.789
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034				
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035				73.731
130 do 139	4. Zalihe robe	036	3.267.402		3.267.402	3.061.901
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				
150 do 159	6. Dati avansi	038	64.866		64.866	107.983
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	10.831.881		10.831.881	10.513.542
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	10.669.125		10.669.125	10.361.495
200, dio 209	a) Kupci – povezana pravna lica	041	358.938		358.938	
201,202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	3.552.332		3.552.332	3.126.231
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043	350.349		350.349	222.622
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044	11.006		11.006	11.005
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045	5.652.150		5.652.150	6.283.442
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	744.350		744.350	718.195
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047	66.100		66.100	66.100
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048				
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049	66.100		66.100	66.100
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050				
233, 234, dio 239	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	051				
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052				
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053				
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	054				
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055				

24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	53.587		53.587	64.682
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	057				
241 do 249	b) Gotovina	058	53.587		53.587	64.682
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059				6.829
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	43.069		43.069	14.436
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061				
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	25.868.566	2.725.457	23.143.109	22.799.287
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063				
	D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	25.868.566	2.725.457	23.143.109	22.799.287
880 do 888	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	065				
	E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	25.868.566	2.725.457	23.143.109	22.799.287

Grupa računa	POZICIJA	AOP	30.06.2021.	30.06.2020.
	A. KAPITAL (102 – 109 +110 – 111 + 112 + 116 + 117 – 118 +119 – 123)	101	5.968.576	6.692.337
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	5.000	5.000
300	1. Akcijski kapital	103		
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadružni udjeli	105		
304	4. Ulozi	106	5.000	5.000
305	5. Državni kapital	107		
309	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110		
321	IV EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	V REZERVE (113 do 115)	112	500	500
322	1. Zakonske rezerve	113	500	500
323	2. Statutarne rezerve	114		
329	3. Ostale rezerve	115		
330, 331 i 334	VI REVALORIZACIONE REZERVE	116		
332	VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	117		
333	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118		
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	119	5.963.076	6.686.837
340 ili 342	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120	5.752.271	6.374.002
341 ili 343	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121	210.805	312.835
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123		
350	1. Gubitak ranijih godina	124		
351	2. Gubitak tekuće godine	125		

40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126		
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131		
407	6. Odložene poreske obaveze	132		
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133		
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134		
	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	17.174.533	16.106.950
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136	7.842.512	8.122.396
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	140	7.798.412	8.085.667
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141	44.100	36.729
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143		
42 do 49	II KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	9.332.021	7.984.554
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	3.396.350	3.014.212
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146	2.046.350	1.540.338
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	147	1.300.000	1.318.894
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149	50.000	154.980
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	5.127.056	4.289.195
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151	782.754	361.509
431	b) Dobavljači – povezana pravna lica	152	128.435	212.249
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	2.081.306	1.875.079
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	2.134.561	1.840.358
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156	61.349	61.349
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	472.378	324.177
460 do 469	5. Druge obaveze	158	25.796	31.925
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	101.886	61.919
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	44.754	34.764
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161	96.423	153.146
49, 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	6.029	13.867
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	23.143.109	22.799.287
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165		
	Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	23.143.109	22.799.287

III.10.8.3 Uporedni prikaz Bilansa uspjeha Emitenta na dan 30.06.2021. godine (nekonsolidovani)

Grupa računa	POZICIJA	AOP	30.06.2021.	30.06.2020.
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI- I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 – 212 + 213 – 214 + 215)	201	11.429.643	9.123.249
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	10.383.747	8.240.658
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203	1.193.511	849.237
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	9.013.061	7.336.444
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205	177.175	54.977
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	991.380	811.771
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207	50.962	53.192
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	593.688	573.712
524.300614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209	346.730	184.867
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210		
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	211	27.854	34.132
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212		
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	26.662	36.688
	II POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	11.206.811	9.088.885
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodate robe	217	9.451.108	7.376.517
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	596.197	512.563
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	219	458.931	506.318
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	421.339	476.612
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	37.592	29.706
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	457.352	372.808
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	223	98.319	128.016
540	a) Troškovi amortizacije	224	98.319	128.016
541	b) Troškovi rezervisanja	225		
55 osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	119.165	163.753
555	7. Troškovi poreza	227	17.193	19.209
556	8. Troškovi doprinosa	228	8.546	9.701
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 216)	229	222.832	34.364
	V. POSLOVNI GUBITAK (216 – 201)	230		
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231	293.263	208.224
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233		
662	3. Pozitivne kursne razlike	234		
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		

669	6. Ostali finansijski prihodi	237	293.263	208.224
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	284.277	83.784
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240	282.034	83.784
562	3. Negativne kursne razlike	241		
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
569	5. Ostali finansijski rashodi	243	2.243	
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 – 238) ili (231 – 238 – 230)	244	231.818	158.804
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 – 231) ili (238 – 229 – 231)	245		
67	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	2.409	1.860
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	247		
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250		
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	251	2.409	
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252		
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253		
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254		1.860
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255		
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256		
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257		13.725
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	258		
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259		
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	262		
575	6. Gubici po osnovu prodaje materijala	263		
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264		3.423
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	265		
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266		4.594
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267		5.708
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 – 257)	268	2.409	
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 – 246)	269		11.865
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270		
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	271		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	274		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	275		

685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)	278		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279		
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	280		
580	1. Obezvredenje nematerijalnih sredstava	281		
581	2. Obezvredenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		
582	3. Obezvredenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4. Obezvredenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	284		
584	5. Obezvredenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
585	6. Obezvredenje zaliha materijala i robe	286		
586	7. Obezvredenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
588	8. Obezvredenje potraživanja primjenom indirektne metode utvrđivanja otpisa potraživanja	288		
589	9. Obezvredenje ostale imovine	289		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 – 280)	290		
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 – 270)	291		
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	292		
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika ib ispravke grešaka iz ranijih godina	293		
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 – 293 – 245 – 269 – 291)	294	234.227	146.939
	2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 – 292 – 244 – 268 – 290)	295		
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	296	23.422	14.694
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	297		
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	298		
	NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobitak tekuće godine (294 – 295 – 296 – 297 + 298)	299	210.805	132.245
	2. Neto gubitak tekuće godine (295 – 294 + 296 + 297 – 298)	300		
	UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	11.725.315	9.333.333
	UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	11.491.088	9.186.394
724	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	303		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	304		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	305		
	Obična zarada po akciji	306		
	Razrijedena zarada po akciji	307		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	308	86	95
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	86	95
	A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)	400	210.805	132.245
	I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)	401		
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	402		
	2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	403		
	3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	404		

4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	405		
5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	406		
6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	407		
II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)	408		
1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	409		
2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	410		
3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	411		
4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	412		
5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	413		
B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 – 408) ili (408 – 401)	414		
V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	415		
G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)	416		
D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	417	210.805	132.245
II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	418		

III.10.8.4 Uporedni prikaz Bilansa tokova gotovine Emitenta na dan 30.06.2021. godine

Grupa računa	POZICIJA	AOP	30.06.2021.	30.06.2020.
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 504)	501	13.505.532	8.768.464
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	12.765.494	8.757.938
	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503		10.526
	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	740.038	
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)	505	12.734.315	7.779.130
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	11.999.431	7.136.960
	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	339.769	361.575
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	282.034	83.784
	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509	87.727	611
	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	25.354	169.200
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)	511	771.217	989.334
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 – 501)	512		
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519)	513		
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
	4. Prilivi po osnovu kamata	517		
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524)	520		
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		

	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523		
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513 – 520)	525		
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520 – 513)	526		
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)	527	451.032	123.196
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529		
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530	451.032	123.196
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538)	532	1.233.344	1.145.186
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534	298.778	234.714
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535		
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537	934.566	910.472
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnost finansiranja (527 – 532)	539		
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)	540	782.312	1.021.990
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	13.956.564	8.891.660
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	13.967.659	8.924.316
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542)	543		
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 – 541)	544	11.095	32.656
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	64.682	93.993
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 – 544 + 546 – 547)	548	53.587	61.337

*III.10.8.5 Uporedni prikaz Aneksa – dodatni računovodstveni izvještaj Emitenta na dan 30.06.2021.
godine*

Grupa računa	POZICIJA	AOP	30.06.2021.	30.06.2020.
10	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		
201 i dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)	602	4.719.097	3.963.805
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	5.157.090	3.959.514
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604	977.818	525.907
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605	3.375.691	3.124.419
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	1.022.041	819.292
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607	60.744	74.193
601 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608	8.338.553	7.054.501
602 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609	1.868.019	1.131.182
603 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	610		
dio 61	Prihodi od prodaje proizvoda	611		
dio 61	Prihodi od prodaje usluga	612		
611 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	613	548.537	544.341
612 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH	614	39.060	42.663
613 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	615		
dio 611	Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj	616		
dio 612	Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH	617		
dio 613	Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH	618		
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	619	66.561	74.380
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	620		
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, na primjer, vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	621		
dio 650	Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju[1] (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	622		
651	b) Prihod od zakupnina	623	66.061	66.061
652	v) Prihod od donacija	624		
653	g) Prihod od članarina	625		6.000
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	626		
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	627	500	2.319
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628		
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629		

dio 660	Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	630		
dio 670	Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	631	2.409	
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	632		
51	TROŠKOVI MATERIJALA	633	614.396	512.563
513	Od toga: troškovi goriva i energije	634	135.377	123.020
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA	635	458.932	506.317
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	636		
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	637	21.869	9.606
dio 525	Od toga: dnevnice	638	14.991	9.354
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)	639	457.272	372.643
530	a) Troškovi usluga na izradu učinaka	640	22.170	24.358
531	b) Troškovi transportnih usluga	641	162.281	57.551
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	642	34.858	30.465
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	643		
533	d) Troškovi zakupa	644	193.766	212.924
534 + 535	đ) Troškovi sajmova, reklame i propagande	645	3.502	8.539
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	646		
539	ž) Troškovi ostalih usluga	647	40.695	38.806
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	648		
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659)	649	133.907	178.718
550	a) Troškovi neproizvodnih usluga	650	26.041	33.314
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	651	2.459	4.242
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	652		
551	b) Troškovi reprezentacije	653	8.452	4.302
552	v) Troškovi premije osiguranja	654	7.455	5.066
553	g) Troškovi platnog prometa	655	37.403	30.342
554	d) Troškovi članarina	656	3.190	2.945
dio 555	d) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	657		
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju2): na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	658	17.193	19.208
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	659	34.173	83.541
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	660		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	661	1.921.790	1.521.217
27, osim 279	Ulagni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	662	1.784.999	1.365.549
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	663	101.885	25.274
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	664		
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	665	1.190.984	811.118
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	666	1.230.986	836.563
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	667		
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	668		

nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	669		
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	670	88.752	98.040

III.10.8.6 Izještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 30.06.2021. godinu

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Akcijski kapital i udjeli u društvo sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO	MANUJSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01. 01. 2020 . godine	901	5.000	2.897.896		500	5.586.151	8.489.547		8.489.547
	2. Efekti promjena u računov. politikama	902								
	3. Efekti ispravke grešaka	903				-2.327	-2.327			-2.327
	Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 2020. godine (901 ± 902 ± 903)	904	5.000	2.897.896		500	5.583.824	8.487.220		8.487.220
	4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905								
	5. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906								
	6. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izještaja u drugu funkcionalnu valutu	907								
	7. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	908				338.975	338.975			338.975
	8. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909								
	9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjеле dobitka i pokriće gubitka	910				2.107.718	2.107.718			2.107.718
	10. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911								
	11. Stanje na dan 31. 12. 2020. godine / 01. 01. 2021. Godine (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	5.000	2.897.896		500	3.815.081	6.718.477		6.718.477
	12. Efekti promjena u računov. politikama	913								
	13. Efekti ispravke grešaka	914				-26.140	-26.140			-26.140

	14. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 2021. godine (912 ± 913 ± 914)	915	5.000	2.897.896			500	3.788.941	6.692.337		6.692.337
	15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916									
	16. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917									
	17. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918									
	18. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	919									
	19. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920						210.805	210.805		210.805
	20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjelje dobitka i pokriće gubitka	921						934.566	934.566		934.566
	21. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922									
	22. Stanje na dan 30.06.2021.- Godine (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	5.000	2.897.896			500	3.065.180	5.968.576		5.968.576

Napomena: Note uz finansijske izvještaje nalaze se u **prilogu broj 1** ovog dokumenta i sastavni su dio istog.

III.10.9 Izvještaj o obavljenoj reviziji

III.10.9.1 Revizorski izvještaj finansijskih izvještaja Emietenta za poslovnu 2020. godinu

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA Upravi D.o.o. "INTERLIGNUM" Teslić

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja Društva za proizvodnju, usluge i trgovinu "INTERLIGNUM" Teslić (u daljem tekstu: Društvo) koji sadrže bilans stanja (izvještaj o finansijskom položaju) na dan 31.decembra 2020. godine, bilans uspjeha od 01.01. do 31.12.2020. godine, izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 31.12.2020. godine i bilans tokova gotovine (izvještaj o tokovima gotovine) za period od 01.01. do 31.12.2020. godine, kao i napomene uz finansijske izvještaje, uključujući pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima finansijski položaj Društva na dan 31.12.2020. godine, finansijsku uspješnost i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (IFRS).

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA). Naše odgovornosti, u skladu sa tim standardima, su detaljnije opisane u odjeljku izveštaja koji je naslovljen *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Ostale informacije

Pribavili smo sve ostale informacije do datuma izvještaja revizora i nismo identifikovali materijalno značajne pogrešne iskaze u ostalim informacijama. Rukovodstvo Društva je odgovorno za ostale informacije. Naše mišljenje o finansijskim izvještajima se ne odnosi na ostale informacije i ne izražavamo bilo koji oblik zaključka kojim se pruža uvjeravanje o njima. **Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje i za finansijske izvještaje**

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, i za one interne kontrole koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške.

Prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi da posluje u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim navedene.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je sticanje uvjeravanja u razumnoj mjeri o tome da finansijski izvještaji, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške; i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu uslijed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

U toku revizije, obavljene u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i odražavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Takođe:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima, nastalih uslijed kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizorskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje ili greške je veći nego za pogrešne iskaze nastale uslijed greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaznje interne kontrole.
- Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internie kontrole Društva.
- Vršimo procjenu primijenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva, i na osnovu prikupljenih revizorskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezana objelodanjivanja u finansijskim izvještajima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizorskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

- Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uljučujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim izvještajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizorske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke internih kontrola koje smo identifikovali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se prepostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Od pitanja o koja su saopštena licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja za tekući period i stoga su ključna revizorska pitanja. Opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

"BGD REVIZIJA" d.o.o. Banja Luka

Branka Majstorovića br. 3.

Direktor

Đogatović Goran

Banja Luka, 20. mart 2021. godine

**OVLAŠĆENI
REVIZOR
Marinković Nedeljko**

**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Upravi D.o.o. "INTERLIGNUM" Teslić**

Mišljenje

Izvršili smo reviziju nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Društva za proizvodnju, usluge i trgovinu "INTERLIGNUM" Teslić (u daljem tekstu: Društvo) koji sadrže nekonsolidovani bilans stanja (izvještaj o nekonsolidovanom finansijskom položaju) na dan 31.decembra 2019. godine, nekonsolidovani bilans uspjeha od 01.01. do 31.12.2019. godine, nekonsolidovani izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 31.12.2019. godine i nekonsolidovani bilans tokova gotovine (nekonsolidovani izvještaj o tokovima gotovine) za period od 01.01. do 31.12.2019. godine, kao i napomene uz nekonsolidovane finansijske izvještaje, uključujući pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, nekonsolidovani finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima finansijski položaj Društva na dan 31.12.2019. godine, finansijsku uspješnost i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (IFRS).

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA). Naše odgovornosti, u skladu sa tim standardima, su detaljnije opisane u odjeljku izveštaja koji je naslovljen *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Ostala pitanja

Kao što je navedeno u napomeni br. 6.1.3. uz nekonsolidovane finansijske izvještaje Društvo je iskazalo poziciju ostalih dugoročnih finansijskih plasmana u iznosu 5.131.939 KM. Na osnovu navedenih ulaganja Društvo je vlasnik 92,63% akcija Akcionarskog društva za preradu drveta „Nova Borja“ Teslić. Konsolidovani finansijski izvještaji sastavljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, izdati su kao posebni finansijski izvještaji.

Ostale informacije

Pribavili smo sve ostale informacije do datuma izvještaja revizora i nismo identifikovali materijalno značajne pogrešne iskaze u ostalim informacijama. Rukovodstvo Društva je odgovorno za ostale informacije. Naše mišljenje o finansijskim izvještajima se ne odnosi na ostale informacije i ne izražavamo bilo koji oblik zaključka kojim se pruža uvjeravanje o njima.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje i za nekonsolidovane finansijske izvještaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih nekonsolidovanih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, i za one interne kontrole koje odredi da su potrebne za pripremu nekonsolidovanih finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške.

Prilikom sastavljanja nekonsolidovanih finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi da posluje u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim navedene.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je sticanje uvjeravanja u razumnoj mjeri o tome da nekonsolidovani finansijski izvještaji, uzeti u cijelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške; i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu uslijed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomski odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

U toku revizije, obavljene u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i odražavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Takođe:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u nekonsolidovanim finansijskim izvještajima, nastalih uslijed uslijed kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizorskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje ili greške je veći nego za pogrešne iskaze nastale uslijed greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilazeњe interne kontrole.

- Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internie kontrole Društva.
- Vršimo procjenu primijenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva, i na osnovu prikupljenih revizorskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezana objelodanjivanja u nekonsolidovanim finansijskim izvještajima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizorskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja nekonsolidovanih finansijskih izvještaja, uljučujući objelodanjivanja, i da li su u nekonsolidovanim finansijskim izvještajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizorske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke internih kontrola koje smo identifikovali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se prepostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Od pitanja o koja su saopštena licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja za tekući period i stoga su ključna revizorska pitanja. Opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

"BGD REVIZIJA" d.o.o. Banja Luka
Branka Majstorovića br. 3.

Direktor
Đogatović Goran
Banja Luka, 14. maj 2020. godine

OVLAŠĆENI REVIZOR
Marinković Nedeljko

**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Vlasniku „INTERLIGNUM“ d.o.o. Teslić**

Mišljenje sa rezervom

Izvršili smo reviziju priloženih konsolidovanih finansijskih izvještaja privrednog društva

“INTERLIGNUM” d.o.o. Teslić (“Matično društvo”) i njegovog zavisnog pravnog lica (zajedno u daljem tekstu “Grupa”), koji obuhvataju konsolidovani bilans stanja na dan 31. decembra 2020. godine i konsolidovani bilans uspjeha, konsolidovani izvještaj o promjenama na kapitalu i konsolidovane tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan.

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja navedenih u pasusu Osnove za mišljenje sa rezervom, konsolidovani finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Grupe na dan 31. decembra 2020. godine, kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.

Osnova za mišljenje sa rezervom

Tokom obavljanja revizije ustanovili smo da Grupa prilikom sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja nije pravilno izvršila eliminaciju investicije Matičnog društva u zavisno društvo i dio sopstvenog kapitala zavisnog Društva koje pripada Matičnom društvu što nije u skladu sa zahtjevima MSFI 10 “Konsolidovani finansijski izvještaji”. Takođe, Grupa nije prema zahtjevima MSFI 10 “Konsolidovani finansijski izvještaji” uskladila računovodstvene politike zavisnog društava sa onima koje su usvojene u konsolidovanim finansijskim izvještajima, i shodno tome nije izvršila potrebne korekcije prilikom pripreme konsolidovanih finansijskih izvještaja kako bi se obezbjedila usaglašenost sa računovodstvenim politikama Grupe. Na osnovu prezentovane dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo potencijalne efekte odstupanja od navedenog standarda na konsolidovane finansijske izvještaje Grupe za 2020. godinu.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR) i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima detaljnije su opisane u odjeljku našeg izvještaja *Odgovornosti revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Grupu u skladu sa *Kodeksom etike za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks), zajedno sa *etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj* i ispunili smo i druge naše etičke odgovornosti u skladu sa ovim *zahtjevima* i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Odgovornosti rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za konsolidovane finansijske izvještaje

Rukovodstvo Grupe je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje konsolidovanih finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju konsolidovanih finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Grupe da nastavi poslovanje po načelu stalnosti, objelodanjujući, kada je to primjenljivo, pitanja koja se odnose na nastavak poslovanja i korišćenje računovodstvene osnove stalnosti poslovanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namjerava da likvidira Grupu ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi. Lica ovlašćena za upravljanje odgovorna su za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Grupe.

Odgovornosti revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja

Naš cilj je da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da konsolidovanih finansijski izvještaji u cjelini ne sadržematerijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške, i da izdamo izvještaj revizora koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjeravanje je visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija izvršena u skladu sa MSR uvijek otkriti materijalno značajan pogrešan iskaz kada on postoji.

Pogrešni iskazi mogu nastati uslijed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ukoliko se može u razumnoj mjeri očekivati da oni, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu sa MSR, mi koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- Identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnog pogrešnog iskaza u konsolidovanim finansijskim izvještajima, nastalog uslijed kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i izvršavamo revizorske procedure koje odgovaraju tim rizicima i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da obezbijede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neotkrivanja materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog uslijed kriminalne radnje je veći od rizika od materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog uslijed greške, pošto kriminalna radnja može podrazumijevati tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, lažne iskaze ili zaobilaze interne kontrole.
- Sagledavamo interne kontrole koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Grupe.
- Ocjenjujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procjena i sa njima povezanih objelodanjivanja izvršenih od strane rukovodstva.
- Donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane rukovodstva i, da li, na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, postoji materijalno značajna neizvjesnost u vezi sa događajima ili okolnostima koji mogu izazvati značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Grupe da nastavi poslovanje po načelu stalnosti. Ukoliko zaključimo da postoji materijalno značajna neizvjesnost, mi smo u obavezi da

skrenemo pažnju u našem izvještaju revizora na odgovarajuća objelodanjivanja navedena u konsolidovanim finansijskim izvještajima, ili da modifikujemo naše mišljenje, ukoliko su takva objelodanjivanja neadekvatna. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma našeg izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prozrokovati da Grupa prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

- Dajemo ocjenu opšte prezentacije, strukture i sadržaja konsolidovanih finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, kao i da li konsolidovani finansijski izvještaji prikazuju potkrepljuće transakcije i događaje na način kojim se postiže istinita i objektivna prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikuјemo tokom naše revizije.

Takođe obezbjeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa nezavisnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koje se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost, i, gdje je to primjenljivo, odgovarajuće mjere zaštite. Od pitanja saopštenih licima ovlašćenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i, shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije.

Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju revizora, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuju javno objelodanjivanje u vezi sa pitanjem ili, kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, odlučimo da pitanje ne bi trebalo da se saopšti u našem izvještaju zbog toga što se u razumnoj mjeri može očekivati da negativne posljedice saopštavanja prevaziđu korist za javni interes od saopštavanja tog pitanja.

Partner angažovanja u reviziji čije je rezultat rada ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Lužija Bojan.

Vračar Mićo
Direktor

Lužija Bojan
Ovlašćeni revizor

III.10.9.4 Revizorski izvještaj konsolidovanih finansijskih izvještaja Emietenta za poslovnu 2019. godinu

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA Upravi D.o.o. „INTERLIGNUM“ Teslić

Mišljenje sa rezervom

Izvršili smo reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja Društva za proizvodnju, usluge i trgovinu "INTERLIGNUM" Teslić (u daljem tekstu: Matično društvo) i Akcionarskog društva za preradu drveta "NOVA BORJA" Teslić (u daljem tekstu: Zavisno društvo), zajedno (u daljem tekstu: Grupa), koji sadrže konsolidovani bilans stanja (izvještaj o konsolidovanom finansijskom položaju) na dan 31.decembra 2019. godine, konsolidovani bilans uspjeha od 01.01. do 31.12.2019. godine, konsolidovani izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 31.12.2019. godine i konsolidovani bilans tokova gotovine (konsolidovani izvještaj o tokovima gotovine) za period od 01.01. do 31.12.2019. godine, kao i napomene uz

konsolidovane finansijske izvještaje, uključujući pregled značajnih računovodstvenih politika po našem mišljenju, osim za efekte pitanja navedenih u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom, konsolidovani finansijski izvještaji prikazuju Istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima finansijski položaj Grupe na dan 31.12.2019. godine, finansijsku uspješnost i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (IFRS).

Osnova za mišljenje sa rezervom

Kao što je navedeno u Napomeni 9.4 - kratkorobne obaveze, finansijski aranžmani Zavisnog društva u 2019. godini istisu ineizmirene obaveze po osnovu PDV, poreza i doprinosa dospijevaju na plaćanje. Za otvorene stavke dospjele na plaćanje na dan 31.12.2019. godine Zavisno društvo nije bilo u mogućnosti da obnovi postojeće i zaključi nove finansijske ugovore o reprogramiranju obaveza ili da pribavi alternativne izvore finansiranja. Takva situacija ukazuje na postojanje zanačajne neizvjesnosti koja može uzrokovati značajnu sumnju u sposobnost Zavisnog društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem u skladu sa MSR (ISA) 570.

Finansijski izvještaji ne objavljaju na primjereni način navedeno stanje.

Na osnovu naših procedura ocijenili smo da Uprava Zavisnog društva, u okviru razumnih očekivanja planira:

- da obnovi ugovore o reprogramiranju obaveza sa Poreskom upravom Republike Srpske, Upravom za indirektno oporezivanje i sa značajnjim povjeriocima,
- da pribavi alternativne izvore finansiranja, i
- da pristupi izradi ranije najavljenog plana imovinskog i finansijskog restrukturisanja Društva.

Kao što je navedeno u Napomeni 7. uz finansijske izvještaje zalihe sirovina i repromaterijala se u izvještaju o finansijskoj poziciji Zavisnog društva vode po vrijednosti od 4.597.127 KM. Rukovodstvo nij navedene zalihe iskazalo po nižoj vrijednosti između nabavne vrijednosti i neto ostvarive vrijednosti, već isključivo po nabavnoj vrijednosti.

Nismo se mogli uvjeriti da je vrednovanje zaliha sirovina i repromaterijala kao i zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda izvršeno u skladu sa MRS (IAS) 2.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA). Naše odgovornosti, u skladu sa tim standardima, su detaljnije opisane u odjeljku izveštaja koji je naslovjen Odgovornosti revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja. Mi smo nezivisni u odnosu na Grupu u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše misljenje sa rezervom.

Skretanje pažnje

Kao što je navedeno u Napomeni 16. naknadi događaji između datuma konsolidovanog finansijskog izvještaja (31.12.2019. godine) i datuma konsolidovanog revizorskog izvještaja Društva, su:

- Ugovor o reprogramu broj: 02/5-16-UplI-PLR-25120 potpisana od strane Zavisnog društva sa Upravom za indirektno oporezivanje u iznosu 240.815,52 KM od 26.03.2020. godine, i
- Ugovor o zalogu broj: 06/1 .0410703-458.6-441220 od 09.03.2020. godine potpisana od strane Zavisnog društva sa Poreskom upravom Republike Srpske, zastupana po punomoćniku direktora PURS PC Dobojski mr Stanislavu Kuzmanoviću sa procijenjenom vrijednoscu zaloga od strane ovlaštenog vještaka mašinske struke u iznosu 748.500,00 KM koji čini osnovu i zaključivanje ugovora o reprogramu.

Navedeni ugovori su značajni za regulisanje finansijskih obaveza Zavisnog društva dospjelih na dan 31.12.2019. godine kao i obaveza dospjelih do datuma potpisa ugovora.

Ostale informacije

Pribavili smo sve oslale informacije do datuma izvještaja revizora i nismo identifikovali materijalno značajne pogrešne iskaze u ostalim informacijama. Rukovodstvo Grupe je odgovorno za ostale informacije. Naše mišljenje o konsolidovanim finansijskim izvještajima se ne odnosi na ostale informacije i neizražavamo bilo koji oblik zaključka kojim se pruža uvjeravanje o njima.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje i za konsolidovane finansijske izvještaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, i za one interne kontrole koje odredi da su potrebne za pripremu konsolidovanih finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greske.

Prilikom sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Grupe da nastavi da posluje u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući po potrebi pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Grupu ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim navedene.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Grupe.

Odgovornost revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja

Naše cilj je sticanje uvjeravanja u razumnoj mjeri o tome da konsolidovani finansijski izvještaji, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške; i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Medunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu uslijed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni,

pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomске odluke korisnika donijete na osnovu ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.

U toku revizije, obavljene u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i odražavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Takođe:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u konsolidovanim finansijskim izvještajima, nastalih uslijed kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizorskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje ili greške je veći nego za pogrešne iskaze nastale uslijed greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaze interne kontrole.
- Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Grupe.
- Vršimo procjenu primijenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva, i na osnovu prikupljenih revizorskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Grupe da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezana objelodanjivanja u konsolidovanim finansijskim izvještajima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizorskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da Grupa prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja konsolidovanih finansijskih izvještaja, uljučujući objelodanjivanja, i da li su u konsolidovanim finansijskim izvještajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizorske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke internih kontrola koje smo identifikovali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se prepostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Od pitanja o koja su saopštena licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja za tekući period i stoga su ključna revizorska pitanja. Opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrđimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

Branka Majstorovića br. 3.
Direktor
Đogatović Goran
Banja Luka, 14. maj 2020. godine

Ovlašćeni revizor
Marinković Nedeljko

III.10.10 Sudski i arbitražni postupci

Emitent je u svojstvu tužioca, vodi: 7 parničnih postupaka ukupne vrijednosti 58.853,72 KM i 4 izvršna postupka u vrijednosti 14.291,63 KM. Protiv Emitenta vodi se 6 parničnih postupaka u vrijednosti 57.130,90 KM.

Navedeni sporovi nisu velike vrijednosti i eventualni negativni ishod u sudskim sporovima neće značajno uticati na poslovanje Emitenta.

III.10.11 Značajna promjena finansijskog položaja Emitenta

Od datuma izrade posljednjih objavljenih revidiranih finansijskih izvještaja nije došlo do značajnih promjena finansijskog položaja Emitenta.

III.11 DODATNE INFORMACIJE

Osnovni kapital Emitenta iznosi 5.000 KM i u cijelosti je uplaćen.

Osnivanje Društva je upisano u sudski registar, u registarski uložak broj 1-4574-00, Rješenjem Osnovnog suda u Doboju pod oznakom i brojem upisnika U/I-697/2002 od 05.11.2002. godine.

Cilj i svrha osnivanja društva je obavljanje registrovanih djelatnosti i ostvarivanje dobiti.

Podaci o Emitentu, djelatnostima koje obavlja i kapitalu mogu se naći u Statutu Emitenta (članovi 1,2 i 3), koji je dostupan u prostorijama Emitenta i Agenta emisije, a prilikom uvrštenja obveznica iz prve emisije na Slobodno tržište Banjalučke berze, isti će biti objavljen i na sajtu Banjalučke berze (www.blberza.com).

III.12 ZNAČAJNI UGOVORI

Emitent nema zaključene ugovore izvan redovne djelatnosti koji bi mogli uticati na sposobnost Emitenta da izmiruje obaveze proistekle iz ove emisije obveznica.

III.13 DOKUMENTI DOSTUPNI NA UVID

U periodu važenja ovog Prospekta u prostorijama Emitenta dostupni su sljedeći dokumenti:

- Statut/osnivački akt Emitenta (najnovija, prečišćena verzija)
- Svi izvještaji, dopisi i drugi dokumenti, procjene i mišljenja stručnjaka sastavljeni na zahtjev Emitenta čije je bilo koji dio uključen u dokument o registraciji ili na koji se dokument o registraciji poziva.

Navedeni dokumenti su dostupni i na sajtu Emitenta www.interignum.net. Prospekt prve emisije obveznica sa svim prilozima i sastavnim dijelovima objavljen je na internet stranicama: Emitenta, Agenta emisije (www.monetbroker.com), Banjalučke berze: (www.blberza.com), Platnog agenta: (www.novabanka.com). Prospekt prve emisije obvezica biće dostupan na navedenim internet stranicama najmanje 10 godina od dana objavljivanja.

IV. OBAVJEŠTENJE O DUŽNIČKIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI

IV.1 KLJUČNE INFORMACIJE

IV.1.1 Interes pravnih i fizičkih lica uključenih u ponudu

Osim interesa Emitenta za prikupljanjem sredstava emisijom obveznica za namjenu opisanu u narednoj tački Jedinstvenog prospekta, nema interesa drugih pravnih ili fizičkih lica u vezi sa ovom ponudom.

IV.1.2 Razlozi za ponudu i korišćenje sredstava

Sredstva pribavljeni putem prve emisije obveznica u iznosu od 6.000.000,00 KM koristiće se za zatvaranje dijela obaveza prema Ziraat Bank BH d.d. Sarajevo u iznosu od 5.000.000,00 KM, a preostali iznos od 1.000.000,00 KM korsitiće se za isplate obaveza prema dobavljačima, obaveza prema poreskoj upravi i kao obrtna sredstva.

Očekivani efekti su povećanje likvidnosti i finansijska konsolidacija Emitenta, koji će se manifestovati kroz jačanje pozicije Emitenta na tržištu.

Procjenjuje se da ukupni troškovi prve emisije obveznica neće premašiti 1.50% od ukupne nominalne vrijednosti emisije.

U narednoj tabeli dat je pregled najznačajnijih troškova u postupku emisije:

<u>Osnov troška</u>	<u>Iznos u KM</u>
Usluge agenta prve emisije obveznica	21.000
Naknada Komisiji za hartije od vrijednosti RS	9.000
Usluge ovlašćenih procjenitelja za izvršene procjene	6.000
Troškovi platnog agenta (cca)	50.000
Troškovi otvaranja namjenskog računa	500
Troškovi kamata ²	410
UKUPNO	86.910

² Na tekuća sredstva po viđenju Emitenta na namjenskom računu, Banka obračunava i naplaćuje naknadu po stopi od 0,5% godišnje. Obračun naknade vrši se po proporcionalnoj metodi stvarni broj dana /360. Trošak je izračunat po pretpostavci da će sredstva u iznosu od 6.000.000 KM na privremenom računu biti 5 dana.

IV.2 INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI

IV.2.1 Opis vrste i klase hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude

Vrsta hartije od vrijednosti: dugoročne korporativne obveznice, ISIN kod: _____

Nakon registracije prve emisije obveznica u Centralnom registru hartija od vrijednosti, iste će dobiti sljedeću oznaku CFI koda:

D – dužnički instrument,

B – obveznice,

F – fiksna stopa (sve rate kamate su poznate pri emitovanju i ostaju konstantne za cijelo vrijeme trajanja HOV),

S – obezbjeđene (obezbjeđena založnim pravom na određenoj imovini kako bi se obezbijedila obaveza, npr. hipoteka),

L - Isplata kroz amortizacioni plan sa prodajnom i kupovnom opcijom,

R – glase na ime.

IV.2.2 Propisi na osnovu kojih se hartije od vrijednosti emituju

Emitent emituje obveznice na domaćem finansijskom tržištu, u skladu sa:

- Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019),
- Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS", br. 92/2006, 34/2009, 8/2012 - odluka US, 30/2012, 59/2013, 86/2013 - odluka US, 108/2013, 4/2017 i 63/2021),
- Pravilnikom o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti ("Sl. glasnik RS", br. 99/21).

IV.2.3 Karakteristike hartija od vrijednosti

Obveznice ove emisije će biti slobodno prenosive, dugoročne, dužničke hartije od vrijednosti koje se izdaju, odnosno nude u obliku dematerijalizovanog finansijskog instrumenta i registriraju u obliku elektronskog zapisa na računu hartija od vrijednosti na ime zakonitog imaoца.

Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Ulica Sime Šolaje br. 1, 78 000 Banja Luka vodi evidenciju o vlasništvu hartija od vrijednosti.

Količina hartija koje se emituju: **60.000**

Pojedinačna nominalna vrijednost hartija: **100,00 KM**

Nominalna vrijednost emisije hartija od vrijednosti: **6.000.000,00 KM**

Kamatna stopa: **4.00 % na godišnjem nivou**

Način isplate: prvih 6 mjeseci se isplaćuje samo kamata (grejs period), a narednih 90 mjeseci glavnica i kamata isplaćuju se u jednakim mjesecnim anuitetima

Valuta emisije: **Konvertibilna marka (KM/BAM)**

Obveznice ove emisije predstavljaju direktnu, bezuslovnu i obezbjeđenu obavezu Emitenta, koja je jednaka i međusobno ravnopravna sa svim ostalim sadašnjim i budućim obavezama Emitenta, osim obaveza koje mogu imati prvenstvo u odnosu na njih u skladu sa imperativnim propisima.

Ne postoje ugovorne klauzule koje bi uticale na položaj ili subordinirale hartije od vrijednosti iz ove ponude, u odnosu na sve sadašnje ili buduće obaveze Emitenta.

IV.2.4 Prava koja proizilaze iz hartije od vrijednosti, uključujući i moguća ograničenja tih prava i pustupak njihovog ostvarivanja

Obveznice prve emisije daju pravo na isplatu glavnice i pravo na isplatu kamata u skladu sa planom otplate. Vlasnici obveznica takođe imaju pravo na zatezne kamate u slučaju kašnjenja sa isplatom kamata ili glavnice, kao i pravo raspolaganja obveznicama, uključujući i uspostavljanje založnog prava/hipoteke.

IV.2.5 Pravo na prijevremeno dospijeće emisije

Investitori/vlasnici obveznica imaju pravo zatražiti prijevremeno dospijeće obveznica iz prve emisije u slučaju nepoštovanja uslova emisije.

U slučaju nepoštovanja uslova emisije Emitent prihvata da vlasnici obveznica imaju pravo da proglose prvu emisiju obveznica prijevremeno dospjelom i zahtijevaju isplatu cijelog kupnog preostalog iznosa glavnice uz pripadajuću kamatu.

U slučaju nepoštovanja uslova emisije vlasnici obveznica obaveštavaju Emitenta i Platnog agenta da je prva emisija obveznica zbog nepoštovanja uslova emisije prijevremeno dospjela.

Vlasnici obveznica imaju pravo proglašiti prijevremeno dospijeće emisije u slučaju da:

1. Emitent ne omogući upis založnog prava/hipoteke prvog reda na nekretninama navedenim u članu II podtački 16 Odluke o prvoj emisiji obveznica u roku od 60 dana od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, i ne dostavi dokaz o izvršenom upisu iste, ili

2. Dugovanja Emitenta prema vlasnicima obveznica, po osnovu isplate anuiteta iz prve emisije iznose 150.000,00 KM i više, 15 dana u kontinuitetu.

Emitent je saglasan da u navedenim okolnostima, vlasnici obveznica imaju pravo da proglose prijevremeno dospjeće emisije i to na način da, vlasnici najmanje 50% emitovanih obveznica obavijeste Platnog agenta i Emitenta da su prekršeni uslovi emisije po bar jednom od dva navedena osnova, te da se prijemom obaveštanja emisija smatra dospjelom.

Obaveštenje o proglašenju prijevremenog dospjeća emisije podnosi se u pisanoj formi i obavezno sadrži dokaz o nastanku bar jednog od dva navedena slučaja u kojim se može emisija smatrati dospjelom i dokaz o identifikaciju vlasnika obveznica (pravna lica: Izvod iz sudskog registra - ovjerena kopija ili original; fizička lica: potpis na obaveštenju mora biti ovjeren kod nadležnog organa).

Po prijemu obavještenja o prijevremnom dospijeću, Platni agent je obavezan da, u roku od 2 (dva) radna dana, izvrši obračun potraživanja vlasnika obveznica koji se odnosi na cijelokupan preostali dio glavnice uz pripradajuću kamatu, zaključno sa danom dospijeća. Danom dospijeća obaveza iz prve emisije smatraće se dan na koji je Platni agent primio obavještenje od strane vlasnika obveznica.

Emitent ima rok, da u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljenog obračuna od strane Platnog agenta, uplati iznos na račun za posebnu namjenu Platnog agenta, na koji je vršena uplata sredstava za isplatu anuiteta iz prve emisije obveznica. Ukoliko Emitent ne uplati sredstva u navedenom roku, Platni agent pokreće mjenični postupak, a vlasnici obveznica imaju pravo na zateznu kamatu do dana uplate obaveza po prijevremenom dospijeću emisije.

Platni agent, nakon uplate sredstava na poseban račun od strane Emitenta, u roku od 3 (tri) radna dana, vrši prenos sredstava sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika obveznica.

Pored mjenica, prva emisija obveznica Emitenta obezbjeđena je upisom hipoteke/založnog prava na nekretninama i akcijama u vlasništvu Emitenta. Detaljne informacije o nekretninama i akcijama koje će služiti kao obezbjeđenje plaćanja obaveza iz prve emisije obveznica date su u tački broj IV.2.10. i IV.2.11. ovog Prospeksa.

Ukoliko Platni agent, putem aktiviranja mjenica ne uspije naplatiti dovoljno sredstava za isplatu obaveza proisteklih iz prve emisije obveznica Emitenta, vlasnici obveznica imaju pravo pokrenuti postupak naplate svojih potraživanja aktiviranjem hipoteke/založnog prava pred nadležnim sudom, u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj br. 59/2003, 85/2003, 64/2005, 118/2007, 29/2010, 57/2012, 67/2013, 98/2014, 5/2017 - odluka US, 58/2018 - rješenje US BiH i 66/2018).

IV.2.6 Prijevremeni otkup obveznica

Emitent može u bilo koje vrijeme otkupiti obveznice javnom ponudom (prijevremeni otkup) po bilo kojoj cijeni. Otkup javnom ponudom će biti dostupan pod jednakim uslovima svim vlasnicima obveznica. Nijedan vlasnik obveznica nije dužan prihvati ponudu Emitenta niti je dužan prodati bilo koji broj obveznica kojima raspolaže. Za iznos obveznica koje je Emitent otkupio prije datuma isplate anuiteta može se umanjiti iznos neotplaćenih obveznica na sljedećem datumu isplate anuiteta po obveznici.

IV.2.7 Uslovi emisije

Obveznice se emituju sa rokom dospijeća od 8 (osam) godina, uz nepromjenjivu godišnju kamatnu stopu od 4,00%. U prvih 6 mjeseci isplaćuje se samo kamata (grejs period). Nakon isteka perioda od 6 mjeseci, kamata se obračunava na neotplaćeni dio glavnice i isplaćuje se jednom mjesečno zajedno sa pripadajućim dijelom glavnice. Kamatna stopa računaće se kao godišnja kamatna stopa obveznica podijeljena sa učestalošću isplate kamate po dospijelim anuitetima iz obveznica. Obzirom da anuiteti dospijevaju mjesечно, tj. dvanaest puta godišnje

na naplatu, kamate će se isplaćivati na mjesecnom nivou, a kamatna stopa obveznica iznosi 0,333333% na mjesecnom nivou (na neotplaćeni dio glavnice).

Nakon 6 mjeseci u kojima se isplaćuje samo kamata (grejs perioda), glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se u jednakim mjesecnim anuitetima (90 anuiteta) najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana dospijeća anuiteta.

Emitent će svoje finansijske obaveze prema vlasnicima obveznica izmirivati posredstvom platnog agenta – Nova banka AD Banja Luka – Odjeljenje za kastodi poslove, sa sjedištem u Kralja Alfonsa XIII 37a, 78 000 Banja Luka (dalje: "Platni agent"), uplatom na račun za posebnu namjenu Platnog agenta.

Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu platnog agenta iznosi 10 (deset) dana od dana dospijeća anuiteta, a platni agent vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika obveznica u roku od 3 (tri) radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu.

Ukoliko je rok plaćanja (dan isplate) anuiteta iz obveznica neradni dan, isplata će se vršiti prvog narednog radnog dana. Radni dan je dan koji je utvrđen kao radni dan platnog agenta, te poslovnih banaka koje obavljaju poslove platnog prometa u Republici Srpskoj i BiH. Ukoliko je rok plaćanja neradni dan u jednoj od navedenih institucija, uplata na račun za posebnu namjenu će se vršiti prvi radni dan koji je utvrđen kao radni dan platnog agenta.

Danom uplate vrijednosti anuiteta na račun za posebnu namjenu Platnog agenta Emitent je izvršio svoju obavezu isplate anuiteta prema vlasnicima obveznica.

U slučaju kašnjenja isplate glavnice i pripadajuće kamate Emitent je obavezan da plati zakonsku zateznu kamatu na dospjeli dug (glavnica+redovna kamata, bez dospjele zatezne kamate), počev od dana isteka prethodno navedenog roka pa do dana stvarne isplate platnom agentu.

K= Ukupan dospjeli Dug (glavnica + kamata) * % zatezne kamate * (broj dana kašnjenja/stvarni broj dana u godini).

Potraživanja po osnovu isplate kamate i glavnice zastarjevaju tri (3) godine od dana dospijeća svake pojedinačne isplate kamate i glavnice u sladu sa članom 372. Zakona o obligacionim odnosima.

IV.2.8 Obezbeđenje plaćanja obveza proisteklih iz prve emisije

IV.2.9 Mjenice emitenta

U cilju obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica prve emisije Emitent je izdao 96 (devedesetšest) blanko mjenica i mjenično ovlašćenje, koje je predao platnom agentu – Nova banka AD Banja Luka – Odjeljenje za kastodi poslove.

Emitent ima potpsian ugovor sa Platnim agentom prve emisije obveznica koji je zaključen pod odložnim uslovom i proizvešće pravno dejstvo kada se ispuni uslov, a podrazumjeva da su

Prospektom za emisiju obveznica vlasnici obveznica u cijelosti upoznati pravima i obavezama Platnog agenta i načinom izvršavanja poslova, odnosno da:

- u slučaju da Emitent ne izvrši uplatu na račun za posebnu namjenu u roku od 10 (deset) dana od dana dospijeća, u cijelokupnom iznosu u skladu sa Izvještajem,³ što se utvrđuje izvodom sa računa za posebnu namjenu, Platni agent će prvog narednog radnog dana, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za uplatu anuiteta ili isteka roka za uplatu prijeveremeno dospjelog iznosa cijelokupnog preostalog duga, pokrenuti mjenični postupak direktno pred bankom u kojoj je otvoren glavni račun Emitenta. Objektivne okolnosti na koje bi se Emitent mogao pozivati nemaju uticaja na ovo ovlašćenje Platnog agenta,
- u svrhu ostvarivanja prava vlasnika obveznice na isplatu anuiteta u sudskim izvršnim postupcima, a u cilju izbjegavanja zastarjelosti mjenice, Emitent se obavezuje da na zahtjev vlasnika obveznice izda dodatne mjenice vlasnicima obveznica iz Izvještaja, uz potvrdu Platnog agenta o dospjelim novčanim potraživanjima prema Emitentu predmetnih obveznica,
- Emitent ima zaključen ugovor sa Platnim agentom, pod odložnim uslovom, kojim su regulisana prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa poslovima obračuna anuiteta, vođenja i čuvanja evidencije, isplate sa računa za posebne namjene i načinom polaganja mjenica i provođenja postupka prinudne naplate u mjeničnom postupku pred bankom,
- u slučaju nenastupanja odložnog uslova Platni agent će obavještenje o tome objaviti na svojoj internet stranici i dostaviti ga Banjalučkoj berzi radi objave na njihovoj internet stranici, čime se smatra da su investitori upoznati da zaključeni ugovor nije stupio na snagu,
- će Platni agent otvoriti račun za posebnu namjenu preko kojeg se vrše uplate od strane Emitenta i isplate prema vlasnicima obveznica iz Izvještaja,
- je Emitent obavezan da dostavi podatke o glavnem računu,
- je Emitent obavezan da obavijesti Platnog agenta bez odlaganja o promjeni glavnog računa,
- je Platni agent izdao potvrdu o položenim mjenicama broj 015-36380/21 od dana 16.12.2021. godinu,
- Platni agent vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od 3 (tri) radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu Platnog agenta,
- je Emitent danom uplate vrijednosti anuiteta na račun za posebnu namjenu Platnog agenta izvršio svoju obavezu isplate anuiteta prema vlasnicima iz Izvještaja,
- Platni agent nije nadležan za naplatu, obračun i isplatu zakonske zatezne kamate,
- Platni agent nije ovlašćen za preduzimanje drugih mjeničnih radnji u postupcima pred nadležnim sudovima,
- u slučaju pokretanja mjeničnog postupka i naplate vrijednosti anuiteta u više pojedinačnih uplata, Platni agent vrši vlasnicima iz Izvještaja isplate naplaćenih iznosa dva puta sedmično,

³ Obračun dospjelih obaveza Emitenta prema licima koja su upisana kao vlasnici obveznica u evidenciji Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka

- Platni agent je odgovoran vlasnicima obveznica iz Izvještaja do visine sredstava naplaćenih od Emitenta,
- Vlasnici obveznica su dužni dostaviti Platnom agentu broj bankovnog računa na koji se vrši isplata dospjelih anuiteta i svaku eventualnu promjenu istog.

IV.2.10 Upis založnog prava-hipoteke prvog reda

U cilju obezbeđenja urednog plaćanja obaveza proisteklih iz prve emisije obveznica Emitenta, upisaće se hipoteka/založno pravo prvog reda na sljedećim nepokretnostima:

1. Poslovne zgrade (1. i 2.) u privredi sa zemljištem uz privredne zgrade i njiva 4. klase. Poslovne zgrade u privredi sa zemljištem uz privredne zgrade, čija je namjena montaža i prodaja namještaja nalaze se u Ulici Dvorovi, 76 300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH. Objekti su izgrađeni na zemljišnoj parceli čija je oznaka k.č.broj 2893/2 „BAKRAČIĆ“ K.O. Dvorovi. Objekti u osnovi imaju bruto površinu 414 m² i 644 m², dok je zemljište površine 956 m². Njiva 4. klase površine 2235 m² na zemljišnoj parceli čija je oznaka k.č. broj 2892/2 „BAKRAČIĆ“ K.O. Dvorovi. Procjenjena vrijednost navedenih nepokretnosti, odnosno poslovnih zgrada uz pripadajuće zemljište i njive 4. klase, upisanih u List nepokretnosti 2431/2, iznosi 5.690.000,00 KM po procjeni vještaka građevinsko-arhitektonske struke, Ljubislavke Vukojević od 23.11.2021. godine. Vlasništvo Emitenta 1/1.

2. Privredni objekat sa ekonomskim dvorištem čija je namjena proizvodno uslužna, salon namještaja. Navedeni objekat nalazi se u Ulici Dejtonska 2A, 78 400 Gradiška, Republika Srpska, BiH. Objekat u osnovi ima bruto površinu 702 m², spratnosti prizemlje+sprat, sagrađen na zemljišnoj parceli čija je oznaka k.č. broj: 1905/49 K.O. Gradiška Selo. Ekonomsko dvorište, površine 988 m², k.č. broj 1905/49 K.O. Gradiška Selo. Procjenjena vrijednost navedenih nepokretnosti i zemljišta iznosi 3.027.000,00 KM prema procjeni vještaka građevinsko-arhitektonske struke, Ljubislavke Vukojević od 12.05.2021. godine. Navedeni objekat i zemljište vlasništvo su Emitenta, 1/1, upisani u posjedovni list 3160/3; ZK uložak: 254.

3. Poslovna zgrada u privredi i pomoćne zgrade u privredi koji se nalaze u Ulici Kralja Petra I bb. 74 270 Teslić, Republika Srpska, BiH. Objekti su izgrađeni na zemljišnoj parceli k.č. broj 1708/0 K.O. Teslić-Grad, upisani u ZK uložak broj 20. Procjenjena vrijednost navedenih nepokretnosti iznosi 1.370.000,00 prema procjeni vještaka građevinsko-arhitektonske struke, Ljubislavke Vukojević od 11.05.2021. godine. Navedene nekretnine su vlasništvo Emitenta, 1/1.

Detaljne informacije o navedenim objektima i zemljištima nalaze se u procjenama vrijednosti navedenih nekretnina koje se nalaze u **prilogu broj 2** ovog Prospekta i sastavni su dio istog.

NAPOMENA: Na navedenim nepokretnostima upisano je založno pravo-hipoteika prvog reda u korist ZiratBank d.d. Sarajevo kao kolateral za obezbeđenje kredita Emitenta.

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo izdala je, dana 10.11.2021. godine, uslovnu saglasnost broj 281-0666/21 kojom je dala saglasnost za upis hipoteke narednog reda u korist investitora, uz uslov da se sredstva od emisije, u iznosu od 5.000.000,00 KM uplate na račun ZiraatBank BH d.d. Sarajevo broj: 1862810310715958. Nakon uplate iznosa od 5.000.000 KM na navedeni račun, ZiraatBank BH d.d. Sarajevo, u roku do 30 dana,

izdaće brisovnu dozvolu kojom će omogućiti upis hipoteke prvog reda na navedenim nekretninama u korist investitora.

Nakon proglašenja emisije uspješnom od strane Komisije za hartije od vrijednosti RS sredstva sa namjenskog računa za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica transferisaće se na Emitentov račun otvoren u ZiraatBank BH d.d. Sarajevo broj: 1862810310715958.

IV.2.11 Upis založnog prava nad akcijama u vlasništvu Emitenta

Emitent će, pored navenih vidova obezbjeđenja, u nadležnim registrima upisati založno pravo, u korist vlasnika obveznica, na 4.798.189 akcija Akcionarskog društva za preradu drveta „NOVA BORJA“ Teslić, u vlasništvu Emitenta. Založno pravo upisuje se u svrhu obezbjeđenja plaćanja obaveza proisteklih iz prve emisije obveznica Emitenta, a čija je vrijednosti procjenjena na 0,62 KM po jednoj akciji, po procjeni ovlašćenog procjenitelja Siniše Risojevića iz jula mjeseca 2021. godine, što ukupno iznosi 2.974.877,18 KM. Procjena vrijednosti akcija nalazi se u **prilogu broj 3** ovog Prospekta i sastavni je dio istog.

IV.2.12 Način i metode amortizacije i vremenski raspored plaćanja

U nastavku slijedi preliminarni amortizacioni plan emisije obveznica, koji se zasniva na pretpostavci da će se realizovati cijelokupni planirani iznos emisije. U slučaju da se emisija obveznica ne realizuje u cijelosti, naknadno će se prilagoditi amortizacioni plan.

Kao datum registracije emisije obveznica u Centralnom registru hartija od vrijednosti projektovan je 30.12.2021. godine.

Br. rate	Datum dospjeća	Broj obveznica	Kamata	Iznos kamate	Anuitet	Isplata glavnice	Neotplaćeni iznos glavnice	Pool factor
1	2	4	5	6	8	9	11	12
1	30.1.2022	60.000	0,333%	20.000,00	20.000,00	0,00	6.000.000,00	1,0000
2	30.2.2022	60.000	0,333%	20.000,00	20.000,00	0,00	6.000.000,00	1,0000
3	30.3.2022	60.000	0,333%	20.000,00	20.000,00	0,00	6.000.000,00	1,0000
4	30.4.2022	60.000	0,333%	20.000,00	20.000,00	0,00	6.000.000,00	1,0000
5	30.5.2022	60.000	0,333%	20.000,00	20.000,00	0,00	6.000.000,00	1,0000
6	30.6.2022	60.000	0,333%	20.000,00	20.000,00	0,00	6.000.000,00	1,0000
7	30.7.2022	60.000	0,333%	20.000,00	77.276,14	57.276,14	6.000.000,00	1,0000
8	30.8.2022	60.000	0,333%	19.809,08	77.276,14	57.467,06	5.942.723,86	0,9905
9	30.9.2022	60.000	0,333%	19.617,52	77.276,14	57.658,62	5.885.256,80	0,9809
10	30.10.2022	60.000	0,333%	19.425,33	77.276,14	57.850,81	5.827.598,18	0,9713
11	30.11.2022	60.000	0,333%	19.232,49	77.276,14	58.043,65	5.769.747,37	0,9616
12	30.12.2022	60.000	0,333%	19.039,01	77.276,14	58.237,13	5.711.703,72	0,9520
13	30.1.2023	60.000	0,333%	18.844,89	77.276,14	58.431,25	5.653.466,59	0,9422
14	30.2.2023	60.000	0,333%	18.650,12	77.276,14	58.626,02	5.595.035,34	0,9325
15	30.3.2023	60.000	0,333%	18.454,70	77.276,14	58.821,44	5.536.409,32	0,9227
16	30.4.2023	60.000	0,333%	18.258,63	77.276,14	59.017,51	5.477.587,88	0,9129

17	30.5.2023	60.000	0,333%	18.061,90	77.276,14	59.214,24	5.418.570,36	0,9031
18	30.6.2023	60.000	0,333%	17.864,52	77.276,14	59.411,62	5.359.356,12	0,8932
19	30.7.2023	60.000	0,333%	17.666,48	77.276,14	59.609,66	5.299.944,51	0,8833
20	30.8.2023	60.000	0,333%	17.467,78	77.276,14	59.808,36	5.240.334,85	0,8734
21	30.9.2023	60.000	0,333%	17.268,42	77.276,14	60.007,72	5.180.526,49	0,8634
22	30.10.2023	60.000	0,333%	17.068,40	77.276,14	60.207,74	5.120.518,77	0,8534
23	30.11.2023	60.000	0,333%	16.867,70	77.276,14	60.408,44	5.060.311,03	0,8434
24	30.12.2023	60.000	0,333%	16.666,34	77.276,14	60.609,80	4.999.902,59	0,8333
25	30.1.2024	60.000	0,333%	16.464,31	77.276,14	60.811,83	4.939.292,79	0,8232
26	30.2.2024	60.000	0,333%	16.261,60	77.276,14	61.014,54	4.878.480,96	0,8131
27	30.3.2024	60.000	0,333%	16.058,22	77.276,14	61.217,92	4.817.466,43	0,8029
28	30.4.2024	60.000	0,333%	15.854,16	77.276,14	61.421,98	4.756.248,51	0,7927
29	30.5.2024	60.000	0,333%	15.649,42	77.276,14	61.626,72	4.694.826,53	0,7825
30	30.6.2024	60.000	0,333%	15.444,00	77.276,14	61.832,14	4.633.199,81	0,7722
31	30.7.2024	60.000	0,333%	15.237,89	77.276,14	62.038,25	4.571.367,67	0,7619
32	30.8.2024	60.000	0,333%	15.031,10	77.276,14	62.245,04	4.509.329,42	0,7516
33	30.9.2024	60.000	0,333%	14.823,61	77.276,14	62.452,53	4.447.084,38	0,7412
34	30.10.2024	60.000	0,333%	14.615,44	77.276,14	62.660,70	4.384.631,85	0,7308
35	30.11.2024	60.000	0,333%	14.406,57	77.276,14	62.869,57	4.321.971,15	0,7203
36	30.12.2024	60.000	0,333%	14.197,01	77.276,14	63.079,13	4.259.101,58	0,7099
37	30.1.2025	60.000	0,333%	13.986,74	77.276,14	63.289,40	4.196.022,45	0,6993
38	30.2.2025	60.000	0,333%	13.775,78	77.276,14	63.500,36	4.132.733,05	0,6888
39	30.3.2025	60.000	0,333%	13.564,11	77.276,14	63.712,03	4.069.232,69	0,6782
40	30.4.2025	60.000	0,333%	13.351,74	77.276,14	63.924,40	4.005.520,66	0,6676
41	30.5.2025	60.000	0,333%	13.138,65	77.276,14	64.137,49	3.941.596,25	0,6569
42	30.6.2025	60.000	0,333%	12.924,86	77.276,14	64.351,28	3.877.458,77	0,6462
43	30.7.2025	60.000	0,333%	12.710,36	77.276,14	64.565,78	3.813.107,49	0,6355
44	30.8.2025	60.000	0,333%	12.495,14	77.276,14	64.781,00	3.748.541,71	0,6248
45	30.9.2025	60.000	0,333%	12.279,20	77.276,14	64.996,94	3.683.760,71	0,6140
46	30.10.2025	60.000	0,333%	12.062,55	77.276,14	65.213,59	3.618.763,77	0,6031
47	30.11.2025	60.000	0,333%	11.845,17	77.276,14	65.430,97	3.553.550,17	0,5923
48	30.12.2025	60.000	0,333%	11.627,06	77.276,14	65.649,08	3.488.119,20	0,5814
49	30.1.2026	60.000	0,333%	11.408,23	77.276,14	65.867,91	3.422.470,13	0,5704
50	30.2.2026	60.000	0,333%	11.188,67	77.276,14	66.087,47	3.356.602,22	0,5594
51	30.3.2026	60.000	0,333%	10.968,38	77.276,14	66.307,76	3.290.514,75	0,5484
52	30.4.2026	60.000	0,333%	10.747,36	77.276,14	66.528,78	3.224.207,00	0,5374
53	30.5.2026	60.000	0,333%	10.525,59	77.276,14	66.750,55	3.157.678,21	0,5263
54	30.6.2026	60.000	0,333%	10.303,09	77.276,14	66.973,05	3.090.927,67	0,5152
55	30.7.2026	60.000	0,333%	10.079,85	77.276,14	67.196,29	3.023.954,62	0,5040
56	30.8.2026	60.000	0,333%	9.855,86	77.276,14	67.420,28	2.956.758,33	0,4928
57	30.9.2026	60.000	0,333%	9.631,13	77.276,14	67.645,01	2.889.338,05	0,4816
58	30.10.2026	60.000	0,333%	9.405,64	77.276,14	67.870,50	2.821.693,04	0,4703
59	30.11.2026	60.000	0,333%	9.179,41	77.276,14	68.096,73	2.753.822,54	0,4590
60	30.12.2026	60.000	0,333%	8.952,42	77.276,14	68.323,72	2.685.725,81	0,4476
61	30.1.2027	60.000	0,333%	8.724,67	77.276,14	68.551,47	2.617.402,09	0,4362
62	30.2.2027	60.000	0,333%	8.496,17	77.276,14	68.779,97	2.548.850,62	0,4248
63	30.3.2027	60.000	0,333%	8.266,90	77.276,14	69.009,24	2.480.070,65	0,4133
64	30.4.2027	60.000	0,333%	8.036,87	77.276,14	69.239,27	2.411.061,41	0,4018
65	30.5.2027	60.000	0,333%	7.806,07	77.276,14	69.470,07	2.341.822,14	0,3903
66	30.6.2027	60.000	0,333%	7.574,51	77.276,14	69.701,63	2.272.352,08	0,3787
67	30.7.2027	60.000	0,333%	7.342,17	77.276,14	69.933,97	2.202.650,44	0,3671
68	30.8.2027	60.000	0,333%	7.109,05	77.276,14	70.167,09	2.132.716,47	0,3555
69	30.9.2027	60.000	0,333%	6.875,16	77.276,14	70.400,98	2.062.549,39	0,3438
70	30.10.2027	60.000	0,333%	6.640,49	77.276,14	70.635,65	1.992.148,41	0,3320

71	30.11.2027	60.000	0,333%	6.405,04	77.276,14	70.871,10	1.921.512,77	0,3203
72	30.12.2027	60.000	0,333%	6.168,81	77.276,14	71.107,33	1.850.641,67	0,3084
73	30.1.2028	60.000	0,333%	5.931,78	77.276,14	71.344,36	1.779.534,33	0,2966
74	30.2.2028	60.000	0,333%	5.693,97	77.276,14	71.582,17	1.708.189,98	0,2847
75	30.3.2028	60.000	0,333%	5.455,36	77.276,14	71.820,78	1.636.607,80	0,2728
76	30.4.2028	60.000	0,333%	5.215,96	77.276,14	72.060,18	1.564.787,02	0,2608
77	30.5.2028	60.000	0,333%	4.975,76	77.276,14	72.300,38	1.492.726,84	0,2488
78	30.6.2028	60.000	0,333%	4.734,75	77.276,14	72.541,39	1.420.426,45	0,2367
79	30.7.2028	60.000	0,333%	4.492,95	77.276,14	72.783,19	1.347.885,07	0,2246
80	30.8.2028	60.000	0,333%	4.250,34	77.276,14	73.025,80	1.275.101,88	0,2125
81	30.9.2028	60.000	0,333%	4.006,92	77.276,14	73.269,22	1.202.076,08	0,2003
82	30.10.2028	60.000	0,333%	3.762,69	77.276,14	73.513,45	1.128.806,86	0,1881
83	30.11.2028	60.000	0,333%	3.517,64	77.276,14	73.758,50	1.055.293,41	0,1759
84	30.12.2028	60.000	0,333%	3.271,78	77.276,14	74.004,36	981.534,91	0,1636
85	30.1.2029	60.000	0,333%	3.025,10	77.276,14	74.251,04	907.530,56	0,1513
86	30.2.2029	60.000	0,333%	2.777,60	77.276,14	74.498,54	833.279,52	0,1389
87	30.3.2029	60.000	0,333%	2.529,27	77.276,14	74.746,87	758.780,98	0,1265
88	30.4.2029	60.000	0,333%	2.280,11	77.276,14	74.996,03	684.034,11	0,1140
89	30.5.2029	60.000	0,333%	2.030,13	77.276,14	75.246,01	609.038,08	0,1015
90	30.6.2029	60.000	0,333%	1.779,31	77.276,14	75.496,83	533.792,07	0,0890
91	30.7.2029	60.000	0,333%	1.527,65	77.276,14	75.748,49	458.295,23	0,0764
92	30.8.2029	60.000	0,333%	1.275,16	77.276,14	76.000,98	382.546,75	0,0638
93	30.9.2029	60.000	0,333%	1.021,82	77.276,14	76.254,32	306.545,76	0,0511
94	30.10.2029	60.000	0,333%	767,64	77.276,14	76.508,50	230.291,44	0,0384
95	30.11.2029	60.000	0,333%	512,61	77.276,14	76.763,53	153.782,94	0,0256
96	30.12.2029	60.000	0,333%	256,73	77.276,14	77.019,41	77.019,41	0,0128
UKUPNO		1.074.852,60		7.074.852,60		6.000.000,00		

IV.2.13 Podaci o prinosu i metode izračunavanja prinosa

Prinos do dospijeća označava diskontnu stopu koja izjednačava kupovnu cijenu obveznice sa sadašnjom vrijednošću svih očekivanih novčanih tokova. On može biti

interpretiran kao složena stopa prinosa u toku životnog vijeka obveznice pod pretpostavkom da svi kuponi mogu biti reinvestirani po kamatnoj stopi jednakoj prinosu do dospijeća obveznice. Ovaj prinos je moguće iskazati matematički na sljedeći način:

$$PV = \frac{C}{1+y} + \frac{C}{(1+y)^2} + \frac{C}{(1+y)^3} + \cdots + \frac{C}{(1+y)^n}$$

gdje y označava prinos do dospijeća (iskazan na godišnjem nivou ukoliko su isplate anuiteta jedanput na godišnjem nivou), PV označava sadašnju vrijednost obveznice u apsolutnom iznosu (uključujući i pripadajući kamatu na dan vrednovanja), C kupon od obveznice u apsolutnom iznosu, n broj perioda do dospijeća obveznice. Ukoliko otplatni plan predviđa isplatu anuiteta na polugodišnjem, kvartalnom, mjesечноj ili nekom drugom nivou, dobijeni prinos do dospijeća mora biti pomnožen sa predviđenim brojem isplata u toku jedne godine u svrhu iskazivanja prinosa do dospijeća na godišnjem nivou. U trenutku emitovanja obveznica prinos do dospijeća je jednak nominalnoj (kuponskoj) kamatnoj stopi.

IV.2.14 Načini na koji su zastupljeni vlasnici obveznica

Ne postoji zakonski osnov za organizovanje skupštine imalaca obveznica.

IV.2.15 U slučaju novih emisija hartija od vrijednosti, očekivani datum izdavanja i izjava o rješenjima, ovlašćenjima i odobrenjima na osnovu kojih će hartije od vrijednosti biti emitovane

Na datum izrade ovog Prospekta ne postoje odluke na osnovu kojih bi se moglo očekivati novo izdanje hartija od vrijednosti Emitenta.

IV.2.16 Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti

Ne postoje nikakava ograničenja u vezi slobodne prenosivosti obveznica iz ove emisije.

IV.2.17 Podaci o poreskim obavezama u vezi sa hartijama od vrijednosti

Poreski propisi dražava investitora i države u kojoj je emitent osnovan (Republika Srpska) mogu imati uticati na ostvarenu dobit od hartija od vrijednosti.

Shodno **Zakonu o porezu na dohodak** prihod od kamata na dužničke hartije od vrijednosti se uključuje u poresku osnovicu, realizovani dobici i gubici pri prodaji dužničkih hartija od vrijednosti takođe se uključuju u obračun poreske osnovice i mogu se prebijati sa kapitalnim dobicima i gubicima ostvarenim prodajom drugih oblika investicionih imovina. Stopa poreza na dohodak iznosi 10%.

U članu 7. stav 2. **Zakona o porezu na dobit** u Republici Srpskoj navedeno je da se samo prihodi u obliku kamate na hartije od vrijednosti koje izda Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave u njenom sastavu ne uključuju u obračun poreske osnovice. Stopa poreza na dohodak iznosi 10%.

Prema članu 24. Zakona o porezu na dobit i kapitalni dobici i gubici ostvareni pri prodaji investicionih imovina koji nastanu u toku poreske godine priznaju se prilikom utvrđivanja poreske osnovice.

IV.3 USLOVI JAVNE PONUDE

IV.3.1 Uslovi, statistički podaci o ponudi, očekivani rokovi i propisani postupak podnošenja ponude

IV.3.2 Uslovi koji se primjenjuju na emisiju

Prvom emisijom obveznica Emitent emituje ukupno 60.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 6.000.000,00 KM. Kamatna stopa iznosi 4,00 % na godišnjem nivou, a obračunava se na mjesecnom nivou.

Prva emisija obveznica smatraće se uspješnom ukoliko se uplati i upiše minimalno 90% ponuđenih obveznica, odnosno minimalno 54.000 obveznica.

Rok dospjeća emisije je 8 godina (6 mjeseci se isplaćuje samo kamata (grejs period), a narednih 90 mjeseci glavnica i kamata isplaćuju se u jednakim mjesecnim anuitetima).

IV.3.3 Period trajanja ponude i opis postupka podnošenja zahtjeva za kupovinu

Upis i uplata obveznica traju 30 dana. Početak upisa i uplate utvrđen je u javnom pozivu objavljenom u dnevним novinama i na internet stranici Banjalučke berze.

Upis se vrši na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika. Ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis na namjeski račun Emitenta broj: 5550900055229445, otvoren kod Nove banke AD Banja Luka. Sredstvo plaćanja obveznica je novac, konvertibilne marke (KM).

Ukoliko se u roku od 30 dana, predviđenom za upis i uplatu obveznica, ne bude upisano i uplaćeno minimalno 90% obveznica ponuđenih u Jedinstvenom prospektu, upis obveznica se poništava, a sve izvršene uplate biće vraćene investitorima u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Ako se prije isteka roka za upis i uplatu obveznica upišu i uplate sve ponuđene obveznice, Emitent završava javnu ponudu. Takođe, Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica kao i na prekid emisije prije isteka roka predviđenog za njihov upis i uplatu.

Jedinstveni prospekt sa pratećim prilozima besplatno je dostupan u prostorijama i na internet stranici Emitenta (www.interignum.net), te na Internet stranicama Agenta emisije: (www.monetbroker.com), Platnog agenta: (www.novabanka.com) i Banjalučke berze: (www.blberza.com) najmanje 10 godina od dana objavljivanja.

IV.3.4 Opis postupka mogućeg smanjenja upisa i postupka povrata viška iznosa isplaćenog podnosiocima zahtjeva

Ne postoji mogućnost smanjenja upisanih hartija od vrijednosti.

IV.3.5 Podaci o najmanjem i//ili najvećem iznosu zahtjeva za kupovinu

Jedan investitor može upisati i uplatiti minimalno 1 (jednu), a maksimalno 60.000 (šezdeset hiljada) obveznica.

IV.3.6 Način i rokovi za upлатu i isporuku hartija od vrijednosti

Upis i uplata obveznica vrši se na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika.

Upis i uplata vrše se istovremeno, i trajaće 30 dana.

Po proglašenju uspješnosti emisije obveznica i upisa emisije u Registar emitentata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Emitent će podnijeti zahtjev Novoj Banci za transfer sredstava sa privremenog namjenskog računa na račun Emitenta otvoren kod ZiraatBank BH d.d. Sarajevo, broj: 1862810310715958.

Emitent će, u roku od 15 dana od dana upisa emisije u Registar emitentata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske podnijeti zahtjev Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za registraciju obveznica iz predmetne emisije i njihov prenos na vlasničke račune investitora/vlasnika obveznica.

IV.3.7 Način i datum javne objave rezultata

U roku od sedam dana od dana prijema Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske kojim se emisija obveznica proglašava uspješnom i upisuje u Registar emitentata, biće objavljeni rezultati javne ponude na internet stranici Emitenta, Agenta emisije i Banjalučke berze.

IV.3.8 Pravo preče kupovine hartija od vrijednosti, prenosivosti prava i postupak u slučaju neostvarenih prava upisa

Emisija obveznica Emitenta vršiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti i vrši se bez prava preče kupovine.

IV.3.9 Plan distribucije i dodjele

IV.3.9.1 Kategorije potencijalnih investitora kojima se nude hartije od vrijednosti

Emisija obveznica Emitenta vršiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti svim zainteresovanim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima.

IV.3.9.2 Postupak obavještavanja investitora o količini dodjeljivanih hartija od vrijednosti

Po realizaciji upisa i uplate obveznica investitori/vlasnici obveznica će dobiti obavještenje o broju upisanih/uplaćenih obveznica od ovlaštenog berzanskog posrednika.

Nakon prenosa obveznica na vlasničke račune investitora, investitori/vlasnici obveznica će moći, u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, dobiti izvod o stanju obveznica na svom vlasničkom računu.

IV.3.10 Određivanje cijene

Cijena po kojoj investitori upisuju i uplaćuju obveznice iznosi 100,00 KM po jednoj obveznici.

Metod trgovanja je kontinuirana javna ponuda, u skladu sa pravilima Banjalučke berze. Standard povećanja cijene je 0,01 KM. Investitori kupovinom obveznica na berzi plaćaju cijenu upisanih obveznica uvećanu za iznos brokerske provizije u koju su uključene provizije Banjalučke berze i berzanskog posrednika preko kojeg se vrši kupovina obveznica. Tarifnici usluga berzanskih posrednika dostupni su na njihovim zvaničnim internet stranicama, a na koje je Komisija za hartije od vrijednosti RS dala saglasnost.

Informacije o porezima date su u tački IV.2.17. Obavještenja o dužničkim hartijama od vrijednosti.

IV.3.11 Provođenje ponude odnosno prodaja emisije i preuzimanje emisije

Brokersko dilersko društvo „Monet broker“ a.d. Banja Luka, u svojstvu agenta prve emisije obveznica provešće postupak emisije obveznica. Nakon provođenja postupka emisije obveznica, odnosno njihove prodaje, Emitent će u saradnji sa Agentom emisije provesti postupak registracije obveznica kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, kao i postupak uvrštenja obveznica na Slobodno tržište Banjalučke berze.

Emisija obveznica provodi se bez preuzimaoca emisije.

Podaci o Agentu prve emisije obveznica Emitenta:

BDD „Monet broker“ a.d. Banja Luka,

Ulica Jovana Dučića broj 25, 78 000 Banja Luka.

E-mail: mail@monetbroker.com

Web: www.monetbroker.com
Tel: +387 51 345 600
Fax: +387 51 345 601

IV.3.12 Naziv i adresa svih platnih agenata i depozitarnih agenata

Emitent će svoje finansijske obaveze prema vlasnicima obveznica izmirivati posredstvom platnog agenta – Nova banka AD Banja Luka - Odjeljenje za kastodi poslova, sa sjedištem u Kralja Alfonsa XIII 37a, 78 000 Banja Luka.

IV.4 UVRŠTENJE U TRGOVANJE I ARANŽMANI U VEZI SA TRGOVANJEM

IV.4.1 Podaci o uvrštenju emitovanih hartija od vrijednosti na berzansko tržište

Nakon proglašenja uspješnosti emisije i upisa promjena podataka u Registru emitenata od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, te registracije obveznica iz predmetne emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Emitent će podnijeti zahtjev za uvrštenje obveznica na Slobodno tržište Banjalučke berze.

U skladu sa članom 10 Pravila Banjalučke berze hartija od vrijednosti (01-UO-756/12, 01-UO-537/14, 01-UO-176/18, 01-UO-480/18, 01-UO-395/19 i 01-UO-405/21), hartije od vrijednosti uvrštavaju se na organizovano tržište ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- da su u cjelini uplaćene,
- da su neograničeno prenosive,
- da su emitovane u dematerijalizovanom obliku.

Nakon podnesenog zahtjeva, uključenje hartija na Slobodno tržište odobrava Banjalučka berza. Kada ustanovi da su ispunjeni uslovi za uvrštenje hartija o vrijednosti na Slobodno tržište, direktor Banjalučke berze donosi odluku o uvrštenju.

IV.4.2 Podaci o ranije izdatim i uključenim hartijama od vrijednosti

Emitent do izrade ovog dokumenta nije emitovao, niti uključivao u trgovanje, bilo kakve hartije od vrijednosti.

IV.4.3 Podaci o licima koja su se obavezala da će djelovati kao posrednici u sekundarnom trgovaju

Ne postoje lica koja su se obavezala da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovaju i na taj način obezbjeđivati likvidnost ponuđene i tržišne cijene. Sekundarno trgovanje

obveznicama će biti potpuno slobodno i obim trgovanja će zavisiti od interesa potencijalnih kupaca i prodavaca.

IV.4.4 Trošak uvrštenja hartija od vrijednosti

Troškovi naknade za uvrštenje hartija od vrijednosti na Slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti, prema važećem tarifniku, iznose 300 KM.

IV.5 DODATNE INFORMACIJE

IV.5.1 Savjetnici povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti

Agent prve emisije obveznica Emitenta je: „Monet broker“ a.d. Banja Luka
Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka
Tel. +387 51 345 600
Faks. +387 51 345 601
www.monetbroker.com

Osim angažovanja navedenog lica, Emitent nije angažovao druge savjetnike i stručnjake koji su povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti iz ove ponude. Agent emisije je pored provođenja postupka emisije obveznica, vršio i savjetodavne usluge u pogledu izrade potrebne dokumentacije (odluke o emisiji, odluke o uvrštenju hartija na tržište i dr.), te će nakon prodaje obveznica iz prve emisije, u saradnji sa Emitentom izvršiti registraciju obveznica iz prve emisije i podnijeti zahjev za njihovo uvrštenje na Slobodno tržište Banjalučke berze.

IV.5.2 Izvještaji i mišljenja trećih lica

U ovaj Prospekt, pored mišljenja ovlašćenih revizora uključena su mišljenja, odnosno izvještaji ovlašćenih procjenitelja, i to:

R.br.	Autor izvještaja	Izvještaj	Poslovna adresa
1.	Ljubislavka Vukojević, vještak arhitektonsko građevinske struke; dipl.građevinski inženjer.	Procjene vr.nekretnina	Kralja Petra I, 74 270 Teslić
2.	Siniša Risojević, ovlašćeni procjenitelj; dipl. ekonomista	Procjena vr.akcija	Jovana Dučića 23a, Banja Luka

IV.5.3 Kreditni rejtinzi dodjeljeni hartijama od vrijednosti ili Emitentu

Nije vršena ocjena kreditne sposobnosti Emitenta ili njegovih dužničkih hartija od vrijednosti od strane institucija nadležnih za utvrđivanje rejtinga.

PRILOZI:

Prilog broj 1 – Note uz finansijske izvještaje

Prilog broj 2 – Procjene vrijednosti nekretnina

Prilog broj 3 – Procjena vrijednosti preduzeća „Nova borja“ a.d Teslić